

Cebuano  
62-1216

**Ang Pagkagusbat Sa Kalibutan**  
Falling Apart Of The World

16.12.1962  
Jeffersonville, Indiana, USA

Kining libroha may kagawasang ipakopya pagusab ug ipang-apud-apud, apan dili mahimong ibaliglya, sumala sa giingon sa lisensya sa ilalum sa Creative Commons (by-nc-nd) nga makaplagan sa [www.CreativeCommons.org](http://www.CreativeCommons.org).

# Ang Pagkagusbat Sa Kalibutan

Daghan kaayong salamat kanimo, Igsoong Neville. Maayong buntag, mga higala. Nagligid-ligid ako sa higdaanan sa pagpangandam alang sa pagbalik sa bulohaton, busa daw gikapoy akog diyutay. Ug walamakaanhig. . . Wala nato damha nga makaanhi, si Igsoong Shakarian, ang pangulo sa Full Gospel Business Men, sa maong kalihokan, ang asawa dakung masakiton, ug busa. . . Uga gidala siya sa hospital. Ug aron pagpuli. . . (Walay sulod sa teyp—Ed.)

Karon wala kamo makaila kung si—si Morpheus siya usa ka Romanhong dios sa mga pagano, ang dios sa katulogon. Busa untusa ninyo akog diyutay sa akong kapagaw ning buntaga, kay paningkamotan ko nga dili ko kamo langanon.

2 Ang tuyo ko ng aduna kitay panagkatigum ning buntaga mao ang. . . dili sa katawhan. Sa sunod Dominggo a—akong ihatag ang a—akong mensahe sa Pasko, apan kon makahimo man a—ako, nan tingalig makasamok kini sa mga katawhan nga gikan sa laing dapit sa ilang Pasko, kung balikon, nasayud ka na. Busa gitinguha ko nga daw maayo kong maghiusa tang tanan ug magsimba sa Ginoo niining buntaga niining paagiha alang sa akong bahin sa—sa bulohaton sa Pasko. Ug aron sa sunod nga Dominggo anaa na kamo sa inyong. . . Kong halayo ang imong gipuy-an, nan makatambong ka sa imong simbahan kung taga diin ka, o kaha bisan unsay imong gustong buhaton.

3 Ugnagpasalamat ako sa usa ka igsoon tungod niadtong maayong awit. Mao pay akong paghisulod amtang giawit kadtong maong awit. Maayo kaayo kana. Ug ako—sa tanang panahon nadungog ko ang akong asawa ug uban pa kanila ang nangandak bahin sa pag-awit sa maong igsoon, ug nakahigayon ako sa pagpakadungog kaniya, nga halayo sa Tabernaculo. Karon, dili ba talagsaon kana? Ang atong igsoon dinhi sa Tabernaculo, ug miadto ako Shreveport, Louisiana, aron mamati kaniya sa una niyang awit. Unsang ka talagsaon gayud, dili ba?

4 Ug tingalig nagtoo kita nga sa pagnuhat niini, makahigayon kanato sa—sa atong panaghiusa. Ug labot pa malisod kaayo ang mga dalan. Wala ako masayud kong nahimo ba ni Igsoon ug Sister Dauch gikan sa Ohio. Ania ba sila? Hain man kamo Igsoong Dauch? Oo, oo. Nahibulong ako. Aduna bay daghang yelo didto? Histro. Busa, maayo, kay walay ila didto sa Cincinnati. Wala gani sama sa gidaghanon kay sa dinhi. Wala gani ing yelo. Ug kagahapon mao ang unang higayon sa akong pagwali didto sa Cincinnati, ug busa atong naankon ang mahimayaong adlaw, ang usa ka bag-ong panid wala pa mag-usa katuig ang kagulangon, ug usa kini ka maayong sanga, sa mga

maayong tawo. Nalipay kami sa panaghiusa. Ug dayon ila akong gitawag karon nga moadto sa Columbus ugma alang sa lain pang panid sa paghalad, ug—o sa usa ka bulohaton, nga alang unta kang Igsoong shakarian, apan. . . Ug kinahanglan nga iampo ko una kana. Kay usa kini ka. . .

5 Kinahanglan nga moadto pa ako sa Phoenix inigkahuman niini, nasayud kamo, ug anaa tay. . . Nakasugod kami sa Phoenix sa pita dose, mao ang pamahaw sa Business Men. Ug wala ako masayud kung hain kini buhata. Sa akong pagtoo adto sa Ramada, didto sa—sa Ramada sauloga. Ang sangang buhatan sa Business Men adunay naandang pamahaw didto. Ug dayon sa pagkadinggo misugod ako, ug sa Dominggo, sa hapit mag napulog duha ka adlaw sa tanan Walog sa Maricopa, Phoenix, Tucson. Ug may akong salosalo sa lunes sa gabii, sa sunod Dominggo sa gabii, didto sa Tucson, usa ka salosalo kauban sa mga ministro ug ang Full Gospel Business Men sa Tucson. Ug dayon mobalik sa Phoenix, ug nagtoo ako nga sa Glendale ug sa nagkalin-laing mga dapit. Ug unya sugdan ang konbensyon sa kaluhaag-upat, kaluhaag-upat hangtud sa kaluhaag-walo o kaluhaag-siyam, ang uban mokuyog didto. Ug dayon, kon itugot sa Ginoo, manguli na. atong tan-awon kung unsaon ta pag-uswag dinhi, tan-awon ang bahin sa pito ka mga timri o ang—sukad niadtong taknaa, aron tan-awon kung hain ta paingon gikan didto.

6 Tungod niini, dihay miingon kanako nga aniyay mga kabataan nga ihalad niining buntaga. Mao ba? Nadala ba sa mga inahan ang mga bata aron ihalad, ang giingon kanako ni Doc. Hinuon tinglig nasayup ako. Oh, oo, oo. Oo, sir, kini sila. Sige, mahimo bang dad-on ninyo igsoon babaye o igsoong lalake ang inyong mga bata? Salamat, sister. Mao kini ang tukmang panahon sa pagdala sa mga kabataan; tungod kay Pasko. Igsoong Neville, mahimo ba? Karon, maingon nga ilang gidala ang mga kabataan niining buntaga, kini ma—mao ang. . .

7 Ug dinhi, daghang mga katawhan sa daghang mga kasimbahanan, u—ug kon aduna may nakaadto kaninyo sa konbensyon kagahapon, kung giunsa ni Igsoong Brown, usa ka Episcopalian nga sa Espiritu Santo ang pagpangayog pasaylo sa mga magtotoo nga Pentecostal sa pagpamautismo sa mga kabataan. Bu—busa dayag kaayo nga iyang gisulti ang kinahanglan niyang pagabuhaton, nga niini ang mga Episcopalian nagabautismo pinaagi sa pagwisikwisik, nga maoy ilang pagtawag nga bautismo.

Ug ang “Bautismo,” alang kanako, nagkahulogan nga “Ituslob, iunlod, ilubong.”

8 Ug apan ang kadaghanan kanila nagbuhat niana. Mao kana ang karaang. . . mao kana ang matang nga nagagikan sa simbahang Katoliko, ug nadala ngadto sa mga Methodist ug sa Episcopalian, sa Lutheran ug daghan

Sa Kalbaryo.

Ang bulohaton sa pagpamautismo magasunod niini. Ug kamong mopauli na, nagpasalamat kami kaayo nga mianhi kamo, ug hinaut nga magpabilin kamo kanunay nianang maong Ginghamarian nga dili matay-og. Samtang atong iduko ang atong mga ulo kadiyut alang sa pag-ampo, akong hangyoon ang atong pinalanggang Igsoon Arganbright kon mahimo niya pag-ari ug papaulion kining katilingban pinaagi sa pulong sa mga apg-ampo.

108 Ug, Ginoo, dinhi niining mga panyo, human namo kaampoan sa alang sa masakiton ug among ipandong ang among mga kamot sa ibabaw nila, nga nagahiusa sa among kaugalingon uban kanila, akong gipandong ang akong mga kamot niining mga panyo, nga naghiusa sa akong pag-ampo ngadto sa Dios. Ug pinaagi niining mga panyo ug uban pa niining mga katawhan, Dios, nangamuyo ako nga Imong ayohon ang matag usa niining mga katawhan diin kining mga panyo nagapaila. Hinaut nga makabaton silag maayong panglawas ug kalig-on sa tibuok umaabot nga tuig, Amahan. Alang sa kadunggan ug kahimayaan sa Dios, kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Mahal ko Siya, mahal ko Siya

Tungod sa gugma Niya

Kaluwasan ko gibayran

Sa Kalbaryo.

Karon, samtang balikon ta kini sa pag-awit, atong lamanohon kanang anaa sa duol nato. Pagpabilin ra sa paglingjud.

Mahal ko Siya

Tungod. . . (Ang Ginoo magapanalangin kanimo, sister. . .?. . . Panalangin ka, Igsoon. . .?. . .)

Karon, uban sa pagpataas sa atong mga kamot ngadto Kaniya.

Mahal. . . (Kusga kaayo) Mahal ko Siya

(Husto kana)

Tungod sa gugma Niya

Kaluwasan ko gibayran

Sa Kalbaryo.

Ug karon, pinaagi ning maong pulong, atong dungan sa pag-ingon niini. Kita nakadawat sa Ginghamarian [Gisunod sa Congregasyon, “Kita nakadawat sa Ginghamarian”—Ed.] nga dili matay-og [“nga dili matay-og”]. Amen.

109 Karon, manindog kitang tanan. Karon, atong ipataas ang atong mga kamot ug ang atong mga kasingkasing ngadto sa Dios uban sa pagtahud karon, sa tuman gayud, sa tibuok natong mga kasingkasing, “Mahal ko Siya”

Mahal ko Siya, mahal ko Siya

Tungod sa gugma Niya

Kaluwasan ko gibayran

kanila ang nagbuhat niana. Ang Methodist nagbuhat niini. Mao kana ang panagkabulag tali sa Nasarene ug simbahang Methodist, ang pagbautismo sa mga kabataan, ug tungod niini mibulag kini tungod nianang maong hinungdan.

9 Ang Iglesia ni cristo usa ka Cristohanong Iglesia, ang tanan gawas sa mga tulonggon sa simbahan. Ug busa, oh, kadtong gamayng hinungdan nga mibulag sila ug nabungkag ang panagkamagsoon ug uban pa. kitang tanan usa ra diha kang Cristo Jesus, pinaagi. . . Dili simbahan ang imong gipasakopan. Kondili mipasakop ka—kag usa ka hotel, tungod kay dili ka gayud makaapil sa simbahan. Tungod kay usa kini ka espirituhanong pagpakatawo. Ug tungod niini ang matag usa adunay managsama nga panghunahuna, ug nagpatuyang ta kanila; nga husto kana.

10 Apan a—alang kanato dinhi sa Tabernaculo, magpabilin ta nga tukma sa pamaagi kung unsay giingon sa Biblia nga pagabuhaton. Kung unsay. . . Ug walay Bersiculo sa Biblia nga mamautismo sa kabataan. Walay bersiculo sa Biblia alang sa pagwisikwisik. Ug ang bugtong bersiculo diha sa Biblia nga miingon si Jesus niana, nga Siya mao ang atong panig-ingnan, ug sa ilang nadala Kaniya ang mga kabataan Iyang gipandong ang Iyang mga kamot kanila ug gipanalangin sila, ug miingon, “Pasagdi ang mga kabataan nga moduol Kanako, ug ayaw sila pagdumilii kay ang Ginghamarian sa langit alang kanila.” Tungod niini, mao kana ang pamaagi nga atong ginapadayon.

11 Karon, nasayud ta, nga samtang ang pastor ug ako magapandong sa among mga kamot ngadto niining mga kabataan, ang among mga kamot mga kabus nga ilis sa atong ginoo, tungod kay balaan man ang Iya. Apan kon mangita Siya dinhi sa tibuok kalibutan ning buntaga aron mangita sa balaang kamot, hain man kamo makakaplag niini? Walay butang nga ingon niana (nakita mo?) dinhi sa kalibutan, kondili nga pinaagi sa Iyang grasya kami maoy nagpaila Kaniya. Ug ang mga kabataan dinhi nga atong ihalad, among ipandong ang among kamot kanila ug mag-ampo ug magpasalamat kung unsay Iyang gitugyan ngadto sa mga katawhan, ug hinaut unta nga mahimo silang magagmayng piyuos sa mga bulak diha sa inyong panimalay aron makatabang pagbanwag sa dalan samtang magpuyo kamo. Hinaut unta nga mamatuto sila diha sa pagtambag sa Dios. Ug hinaut unta nga kining mga kabataan karon mangahimong bantugang mga magbubuhay kon paabton pa man diha sa Ginghamarian sa Dios, mao kini ang maminatud-on namong mga pag-ampo. Mopadayon ta.

12 Hinaut nga ang Ginoo magapanalangin. Atong tan-awon. Maayo nga magsugod kami dinhi sa batang itum ug buhok sa . . . ? . . . sa. Sa nakita nga. . . Oh, tan-awa, unta ania ang asawa ko aron kuptan kining maong bata. Mahadlok ako nga tingalig mapiang ko sila. Nakita ninyo? Tan-awa, kung

unsang katahum nga binuhat. Kumosta ka? Unsang katukma nga panahon samtang didto sa pasongan, dihay hingkaplagan nga usa ka Bata: usa ka panahon sa Pasko alang sa paghalad ug mga kabataan balik ngadto sa Dios. Unsay Iyang ngalan? Si Samuel Thomas. Karon, usa kana ka maayong ngalan. Atong iduko ang atong mga ulo.

Among Langitnong Amahan, samtang miduol kining malipayong managtiayon uban niining gamayng tipik sa kalipay nga Imong gidugang sa ilang panagtiayon, si Samuel Thomas, Dios nga Amahan, nangamuyo kami nga panalangin Mo kining bata. Ug samtang ituboy namo siya diha sa Imong Atubangan niining buntaga, Ginoo, alang sa Imong balaan ug dili makita nga mga kamot aron sa pagpanalangin sa bata, hinaut unta, Ginoo, nga kining maong bata magpuyo. Ug kon aduna may kaugmaon; hinaut unta nga mahimo kini nga bantugang mamumuhat alang sa Ginghamarian sa Dios Panalangini ang mga ginikanan. Ug karon, Amahan, among itugyan Kanimo si gamayng Samuel Thomas, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa usa ka kinabuhing hinalad alang sa Ginghamarian sa Dios. Amen.

Ang Dios magapanalangin kanimo ug sa bana, ug hinaut nga magmalipayon kamo ug hinaut nga adunay gamayng kasanag sa inyong kinabuhi sa tibuok ninyong panaw. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

13 Karon, mao ba kini ang . . .? .. Karon, dili ako makasabot nianang sinultihana. Nasayud ako kung unsa ki—nasayud ako kung unsa ki—kkung unsay inyong gibuhay, apan dili ako makasabot niini. Sa didto ako sa Germany dili pa lang dugay, dili ako makasulti bisag usa ka pulong. Matud ko, nga “Hinupon alang kaninyong mga German, nga ania dinhi. . .” matud ko, nga “Dili ako makasabot.” Matud ko, nga “Ang matag. . .” Naglakaw ako sa kalsada ug usa ka babaye ang nagdalag bata, ug Eninglis ang hinilakan niini.” Tan-awa, nagtoo ako nga Englis usab siya. . .? . . malangkub ra ang tanan inigbalik ko. . .? . . si Alicia Kay Carlyle. Alicia Kay Carlyle, matahum kana nga ngalan. Nakagusto ako niana. Mahimo bang dad-on mo diri ang gamayang sister diri? Mmmm. Oh, hingkuptan ko ba usab ang imong kamot, sister?

Karon, nasayud kamo nga kung ang Israel magdala sa ilang halad (kaduong giwali ko gahapon) ngadto sa halaran (Nakita mo?), ilang itapion ang ilang mga kamot sa ibabaw niini, tungod kay ilang gipaila ang ilang kaugalingon sa ilang mga halad. Ang inyong mga kamot diha sa ibabaw sa bata, kini maoy nagpaila kanimo kuban sa bata, kining tana. . .? . . Ug atong itapion ang atong mga kamot niini, sa pagpaila sa atong kaugalingon diha sa pag-ampo ngadto sa Dios tungod niining gamayng si Alicia Kay. . .? . . Carlyle.

Mo ako, “Ayaw pagtipas sa tuo nga kamot o sa wala nga kamot; kay sa ingon ang imong mga dalan magmauswagon. Kay diha niana makaangkon ka sa maayong kalamposan.” Tingalig dili sa mga mata sa kalibutan, ug dili ko tagdon kung unsay gihunahuna sa kalibutan; buot kong hisayran kung unsay Imong kagustohan, Ginoo. Ug ang Imong tinguha maoy among. . . Ang Imong kabubut-on maoy among tinguha. Oh, ang kinagamyan MONG tinguha mao ang u—usa ka kasugoan sa kinabuhi alang kanamo, Ginoo. Ania kami nagbarug ingon nga Imong Iglesia.

106 Pasayloa kami karon sa unsay nahitabo sa tibuok tuig, nga among nangabuhat nga dili maayo ug kung diin kami mangapakyas sa daghang mga dapit, ug lig-ona kami, Ginoo. Ug hinaut unta nga kami, niining higayon sa pagsaulog sa Pasko, hinaut nga among buksan ang among mga kasingkasing alang sa Mesiyas, ang dinihogan sa Dios. Hinaut nga mosulod Siya sa among kinabuhi ug dihogan kami, ug ikinabuhi ang Iyang kabubut-on ug ipahinabo ang Iyang Ginghamarian pinaagi sa among mga kinabuhi. Himoa kaming himsog, ug mapiskay.

Panalangini kining maisog kong higala nga ania sa akong kiliran naglingkud, si Igsoong Arganbright. O Dios, giunsa Mo ang pagpakig-uban kaniya, ug kung giunsa sa iyang kasingkasing ang pagkadugmok sa daghang mga higayon, apan sa gihapon nagtoo kami nga siya moturok uban sa Kinabuhing Dayon. Panalangini ang iyang asawa. Akong nahinumduman si Bud ug si Fred, ug si Me, O Dios, giunsa namo ang pagpakahimo niining hamiling panaghiosa.

Nangamuyo kami nga panalangin Mo kaming tanan karon. Panalangini kining among gamayng simbahan, tanan kining mga bililhong katawhan. Ug unya, Ginoo, samtang kami sa hingpit—nagtinguha nga ang among mga mata mangahinlo gikan sa mga butang sa kalibutan, aron mao ray among makita ang Dios ug ang Iyang Ginghamarian, nga sa kapulihay igatanyag kami sa atubangan ni Cristo, nga walay ikasaway, ingon nga ulay, ingon nga kabahin nianang mahimayaong Iglesia nga magaduol sa atubangan Niya.

107 Ug dayon magpaabot kami sa panahon diin Imong ipahamutang ang Imong Ginghamarian dinhi sa kalibutan, ang mga katawhan nga makita uban sa makita nga mga puloy-anan; ug dili na sila managpananum ug lain ang mokaon niini, kondili mangabuhi na sila sa walay katapusan. Hangtud unya, himoa kami nga usa ka kahayag nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod, usa ka suga nga naghatag ug kahayag sa tanang mga butang nga nagalibot kanamo, pinaagi sa kinabuhing matarung, binalaan pinaagi sa Dugo ni Cristo. Itugot kini, Amahan. Sa Ngalan ni Jesus kini among gipangayo.

104 Ginoong Jesus, kong ania Ka karon nagtindog ning kabuntagon, Ginoo. . . Nasayud ako nga anaa Ka sa espirituhanong kahimtang. Apan kong ania Ka man dinhi nagtindog, sa lawasnon, dili ako motoo nga usbon ko ang akong teksto bisag gamay. Nagtoo ako nga mao rang butanga ang akong gikasulti. Ug nagtoo ako, langitnong Amahan, nga kining mga katawhan nga walay ilang natural nga pagkaon, nga ania sila namati sa malaay ug alingisngis nga tingog, apan kong ania Ka dinhi nagtindog, nan si—sila magpabilin dinhi, tungod kay nagtoo man sila nga Ikaw ania dinhi, tungod kay kini mao man ang Imong Pulong. Nagpakita nga sila nahigugma Kanimo.

Mapasalamaton kami sa pagduaw sa Espiritu Santo ning bakasyon sa Pasko, nga nagmando kanamo ug nagpakita kanamo kung unsa kining Krismas . samtang among nakita nga ang kalibutan nagusbat na, ang mga sistema niini nagun-ob na. apan nalipay kami pag-ayo; mapasalamaton kami pag-ayo nga nakaangkon kamig usa ka Gingharian ug nakabaton kamig usa ka Hari, ug Kini dili gayud matarug. Ug kung mahanaw na ang kalibutan, kung mangahanaw ang mga politika, kung mangahanaw na ang kanasuran, ipahimutang na sa Dios ang Iyang Gingharian, ug ang pagkamatarung maoy magahari kauban Niya. Sila nga nagaantus dili unya mag-antus.

105 Tabangi kami, Ginoo, niining panahona sa Pasko sa paghinumdum kung unsay kahulogan sa dinihogan nga Mesiyas. Tabangi kami sa pagsabot.

Panalangini kining, among congregasyon. Ubani sila, among Amahan, ug hatagi silag pagkamatarung ug kalinaw diha sa Espiritu Santo. Panalangini ang among pastor. Ginoo, gihigugma namo siya, kining maisog nga alagad nga nagbarug nga mainunungon. Ug naghisgot sa miaging gabii, nga nagkanayon, “Ania ako, hapit na magkan-uman.” Anaay ilang mga kabataan. Apan hinumdumi, hinaut nga mahinumduman niya kini, Ginoo, nga wala makahimo sa pagpahilayo kaniya gikan dinhi hangtud nga andam Ka na. Kong kabubuton Mo, nangamuyo ako nga buhi pa siya aron iyang makita ang tanan niyang mga anak nga mangaminyo ug makabaton ug kaugalingon nilang balay. Panalangini ang iyang pinalanggang asawa, ang Imong ulipon nga babaye. Panalangini ang among mga deacono ug ang among mga piniyalan.

Ug, Dios, mapasalamaton ako niining Pasko tungod niining tanan, kong mga higala nga milatas sa mga yelo, ug mianhi sa mga malisud nga dalan ug ulan, ug nagdala sa ilang kalan-on, ug mianhi sa gatasan ug mga gatasan ka milya. Dios, wala na ako masayud kung unsa pay ikasulti. Masaligon ako nga Imong ipadayag ang uban pa niini, kung unsa ang anaa sa akong kasingkasing. Ug hinaut nga magmatinud-anon ako sa kanunay, Dios, dinhi niining Gingharian diin Imo kaming gibutang niini. Hinaut nga dili gayud ako makig-uyonay, dili, sa tuo ug sa wala. Akong mahinumduman sa dihang gikasultihan

Among Langiutnong Amahan, among gituboy diha Kn\animo kining gamayng babaye, Dios, kining tipik sa kalipay nga gitugyan ngadto niini nga panimalay; panalangini kining gamayng babaye, Ginoo, kining gamayng matahum nga linalang, nga akong gikugos niining buntaga. Samtang gidala kining bataa sa inahan. . .Gitugyan Mo kini kaniya, ug karon iyang gihatag kini Kanimo. Kini maoy nagpakita sa iyang pagtoo ug tinguha, Ginoo, nga kining iyang anak mamatuto sa mga pagtambag sa Dios. Panalangini siya, Ginoo, ug hinaut unta nga mabuhi siya ug hataas ug malipayong kinabuhi, ug mahimong bantugan nga ulipon alang Kanimo ugma damlag, kong may ugma pa man. Panalangini ang panimalay diin siya gikan. Itugot kini, Ginoo. Karon, among itugyan Kanimo kining mahimsog nga gamayng batang babaye diha sa paghalad, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

Karon, dili ba matahum kana. Nsayud ba kamo, nga ang matag anak sa inahan maoy labing bugtong matahum dinhi sa kalibutan. Mao kana, dili ba? Ang Dios magapanalangin kanimo. . . Usa ka matahum nga linalang. . . naniid kanako sama niana. Karon, akong gibutang ang akong kamot. . .? . . .

14 Karon, kumosta ka. Tan-awa, unsang katahum nga batang babaye kini usab. Ug kinsay iyang ngalan? Letha—Aletha. Ann\_Lisa. Ann Farmer. Aha, unsang katahum nga batang babaye. Mahimo bang moduol ka kanako, Lisa? Ikaw. . . Maayo kana. Karon, matahum usab kana. Mitan-aw siya kanako. . .? . . . Gusto ka bang mosimba, Lisa? Nahinumdum ako sa magagmayng mga binuhat sama niini gikuptan sa Ginoo diha sa Iyang mga kamot. . .? . . . sister. Kamong tanan nga ania karon dinhi nagtindog, akong gibati nga. . .Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot? Kung unsa ang kaminyoon, o kung unsay ipasabot sa paghalad? Nagtindog ka sa dalan sa Dios. . .? . . . Nakalipay kini kanako. Atong iduko ang atong mga ulo.

O Dios, miduol kami ning buntaga uban niining batang si Lisa. Ug nangamuyo kami, langitnong Amahan, nga Imong panalanginan si Lisa ug ang tanan niyang pagabuhaton sa kinabuhi. Hinaut nga magpuyo siya sa hataas nga kinabuhi. Panalangini ang iyang mga ginikanan. Hinaut nga mamatuto siya sa panimalay, Ginoo, aron mahigugma ug motahud sa Dios. Ug nangamuyo ako nga kong anaa may kaugmaon, nga—siya mahimong mamumuhat sa Gingharian sa Dios. Ipahilayo kaniya ang mga balatian ug uban pang butang samtang magpanaw siya. Ug himoa siya nga usa ka dakung panalangin diha sa Imong Gingharian. Ug among itugyan Kanimo kining batang babaye diha sa paghalad sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Mahimsog ug matahum nga bata.

15 Oh, gusto ako sa magagmayng kabataan. Apan mahadlok a—ako nga tinglig mangapiang sila, nasayud ka; tungod kay magagmay sila. Ug ngani, giingnan ako sa akong asawa, nga nagkanayon, Oh, malisud pa silang

mangapiang ka—kay kanako.” Mao kana. Maabtik sila kaayo, nasayud ka ug .

Karon, anaa bay nagmasakiton nga gustong magpaampo—sa usa ka pinasahi nga pag-ampo o ingon niana, aron makatabang kami kaninyo? Sige, sister, kong moduol ka diri ug motindog. Sige. Uh-huh. Usa kana ka. . . buhaton ta kining mga butanga kong makahigayon ta ug diyutay sa atong mensahe sa Pasko nga—nga usa kini ka maayo. Oo, sir.

Karon, atong iduko ang atong mga ulo. Igsoon Neville, mahimo bang moari ka diri? Among langitnong Amahan niining bisperas sa Pasko, diin ang labing dakung pagpanubos sa among mga sala ug mga balatian natawo dinhi sa kalibutan aron mahimong Halad alang kanamo, among gidala ang among igsoong babaye, sa Ngalan ni Jesus-cristo, nga niini among gipandong ang among kamot kaniya aron pagbuhat sa unsay Imong giingon kanamo nga pagabuhaton. “Sa pagpandong sa kamot diha sa masakiton ug sila mangaayo.” Amo kining gibuhad sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa iyang kaayohan. Amen. .?. . . Oh, husto ba?

16 Kumosta ka, sister. Karon, atong iduko ang atong mga ulo sa gihapon. Among langitnong Amahan, samtang nagatindog kdinhi sa Atubangan sa mkagagahum, nga nangamuyo alang sa among igsoong babaye nga adunay kalisdanan. Ug dihay butang nga nabuhat ngawala niya makita. Apan Ikaw, Ginoo, sa miingon Ikaw kang Moises, “Kinsay nagbuhat sa mata sa tawo? Ug adunay Usa lamang nga makatabang, ug mao kanang gamhanang si Jehova, ang Magbubuhad. Busa nangamuyo kami langitnong Amahan, maingon nga nagtoo kami niini sa among mga kasingkasing among gidala siya Kanimo, ug ang among pagtoo. . . Nagaduol ka—kami pinaagi sa pagtoo kutob diha sa bulawanong halaran sa Dios, diin ang nagkadugo nga halad, nga si Cristo, naghigda diha sa altar. Ug diha sa Libro ni Isaias sa capitulo 53:5 nag-ingon “Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, napangus tungod sa atong kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw Niya, ug tungod sa Iyang mga labod kita nangaayo.” Ug karon, among gibutang ang among pagtoo uban ang iya sa ibabaw sa Imong halaran, ug gipangayo sa Ngalan ni Jesus, nga kining pagkabuta mopahawa sa among igsoong babaye nga makakita na siya alang sa kadungganan ug himaya sa Dios. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo, sister.

17 Apan. .?. . . Oh, oo. .?. . . Oo, sir. Maayo. Karon, mangamuyo ta alang sa dinihogang pagpamuhad ni Igsoong Cobbles aron moadto ug mobisita sa akong higala. Namuhad ako uban kaniya didto sa New York. Si Parris Reedhead, kadtong miadto sa akong balay aron hibautismohan sa Espiritu Santo.

102 Ug miriraw a—ang sapatero; ug miingon, “Ginoong Dios, nganong gipakyas Mo man ako?” giingnan nga, “Giandam ko na ang tanan. Gibuhad ko ang kutob sa akong nahibaw-an nga buhaton. (Kon lamang buhaton mo kana. . .) Gibuhad ko ang tanan nga nahibaw-an kong pagabuhaton mo, ug nagdahum nga moanhi Ka ug makigsalo kanako.” Ug mihilak siya; midalagan siya paingon sa katre. Ug mihigda siya sa katre, nga naghilak. “A—a—akong gibuhad ang tanan nga gitooan kong husto, Ginoo, ug nganong wala K man moanhi aron makigsalo kanako?”

Ug usa ka tingog ang miabot kaniya, ug nahinumdom siya sa Kasulatan, nga nagaingon “Maingon nga gibuhad ninyo kini ngadto sa labing ubos ngadto sa Akong mga minahal, gibuhad mo kini Kanako.”

103 Oo, si Irene. . . Pasayloa ako; si San Martin diay kadto. Usa niana ka matugnawng adlaw sa wala pa ang Krismas, ang usa ka kabus nga makililimos naglubog sa dalan, nga migahi na. ang mga tawong inila igo lamang molabay, ug igo lang motan-aw sa tigulang nga makililimos. “Hinupon, wala silay mahimo diha kaniya, kay makililimos man lamang siya. Gipasagdan siya nga naglubog didto.” Ug si Martin nagtindog ug naniid ug nagtan-aw kon ang kadaghanang katawhan mobuhat ba niini motabang kaniya, apan wala kini niya buhata.

Sa katapusan, si Martin mismo wala. . . Mitoo si—siya sa Dios, apan usa siya ka tawong sundalo. Usa ra ang iyang kupo. Ug miingon siya, “Kong ang tawong tigulang maglubog sama niana, motikig siya sa kamatayon.” Busa iyang gikuha ang iyang espada ug gigisi ang iyang kupo sa duha ka bahin, miadto ug gibukotan niini ang tigulang nga makililimos, ug miingon, “Katulog nga malinawon, igsoon ko.” Mipadayon paglakaw.

Ug niadtong gabhiona didto sa campo, human niya kahinloi ang iyang sapatos ug mihigda, natulog siya. Ug ang usa ka kabanha nakapamata kaniya. Ug mitan-aw siya, dihay nagtindog sa iyang atubangan, ug didto nagtindog si Jesus nga nagkupo niadtong daang bahin sa kupo nga iyang gikupo sa tawong makililimos.

Unsay pagabuhaton ko niining hitaboa? Unsa may buhaton ko niining mga butanga nga hingsayran ko nga tinuod, kining mga butang nga gipamatud-an nga gidawat nga sila tinuod? Unsay buhaton ko? Gilimisan ang Iglesia, dili sa kredo o sa denominasyon, kondili sa Dugo ni Jesu-Cristo pinaagi sa Iyang Pulong, busa si Jesus miingon, “Kung unsay gibuhad mo niini, gibuhad mo kini Kanako.”

Mag-ampo ta.



bisan unsang kahoy sa Krismas.” Kondili miingon siya, “Nasayud ka bag unsa?” siya miingon, “Mag-andam ako ug u—usa ka dakung panihapon, ug lutoon ko ang akong inasal nga karnero, ug mga bungang kahoy, ug ang tanan kong mga salsa ug uban pa.” Ug nag-inusara lang siya. Ug miingon siya, “Andamaon ko kini sa lamesa. Ug akong dapiton si Jesus ug motambong sa lamesa atbang kanako. Buot kong maila ang Mesiyas sa Dios ug unsay akong ikaalagad.” Siya miingon, “Buhaton ko kining tanan. Ug dayon molingkud ako sa lamesa, ug mag-ampo ako alang sa panalangin, ug pasalamat ko ang Dios sa tanan nga Iyang gihatag kanako. Ug unya ingon ko, “Ginoong Jesus, mahimo bang moanhi ug molingkud atbang kanako, alang sa uasa ka panihapon sa Pasko uban kanako?”

101 Ang kayano, kanunayng pamation sa Dios, kanang pagkamatitud-anon. ug gitigum sa tigulang sapatero ang iyang kuwarta alang sa maong panihapon, nasayud ka, ug magdapit sa Hari sa mga hari. Ug iya kining giandam, ug iya kining giluto, ug iya kining gibutang sa lamesa. Ug nanghinlo siya pag-ayo sa iyang kaugalingon, ug iyang gihapsay ang iyang kaugalingon, ug nanudlay sa iyang buhok. Ug milingkud siya sa lamesa, ug nagbutang ug silya alang kang Jesus, ug diha pay daghang mga silya nga giandam. “Tingalig alang sa mga apostoles,” ug miingon siya, “Kay tingalig moanhi sila.”

Busa miduko ang tawong tigulang, ug nag-ampo, u—ug nagpasalamat sa Dios tungod sa pagkaon. Ug miingon siya, “Karon, Jesus, moanhi Ka ba ug makigsalo kanako niining panihapon sa Pasko? Ug misugod siya sa pagkaon ug gitan-aw ang silya. Walay usa nga miabot. Mikaon siyag gamay, ug miingon, “Ginoong Dios, gidapit ko Ikaw sa akong balay. Mahimo bang moanhi Ka uban kanako?” ug misugod siya pagkuhag makaon, ug unya dihay mitoktok sa pultahan.

Ug miadto siya sa pultahan. Usa siya ka tawong tigulang, nga nagtikuko na ang mga abaga, ug nagkagidlay. Siya miingon, “Malooy ka sir, gitugnaw ako, mahimo bang papainitan mo ako?”

Ug siya mitubag, “Sulod.” Ug misulod siya, ug nakapanimaho siya sa kalami sa pagkaon; naglaway na siya; ug miliraw siya. Mahimo bang molingkud ka?” miingon, “Nagpaabot akog kaubanan, apan mahimo bang molingkud ka ug mokaon uban kanako hangtud nga moabot ang mga kaubanan?”

Siya mitubag, “Salamat kanimo. Akong gikalipay.” Ug milingkud siya ug nanihapon sila. Ug unya nagpasalamat ang tawong tigulang kaniya, mitindog ug milakaw.

Ug may nahimo ba siya sa Sudan Misyon? Kahibulongan. Ug mogikan siya paingon sa Louisville. Oh, tan-awa. Atong gikasubo nga mawala si Igsoong Cobbles nga taga Louisville. Panalanginan ang imong kasingkasing, igsoon. Ang akong. . . Dili gayud ako malimot kang Igsoong Cobbles.

Kining bililhong igsoon, nga pinadala sa Dios, nahinumdom ako sa unang higayon nga gikakita ko siya. Naghimalatyon na siya. Nasayud a—ako nga inila siya sa mga kaigsoonan, ug miadto ako didto. Ang iyang igsoon didto nagtindog sa hospital. Ako, sama kanako siya usa ka kabus nga tawo, maulaw ako mosulod, ug busa miluhod ako sa luyo sa mga Coca cola didto sa hawanan sa hospital ug nag-ampo alang kaniya ug dayon mibalik ako. Nag-ring na usab ang telepono ug miingon, “Wala ka pa makapakigkita kang igsoong Cobbles.”

Ug miadto ako didto. Dihay ilang nakuha sa iyang ilong, ug giputol, usa ka malisod, ug naghimalatyon na siya: ug miluhod ako didto ug nag-ampo, ug unya mitang-on kini.

18 Among langitanong Amahan, Imo siyang alagad, ug karon, talipanaw na siya gikan kanamo, Ginoo ang among mga kasingkasing kanunayng nagapitik, nag-ampo ako, samtang sila karon, ang usa nagsunod sa lain. Gihangyo ko Ikaw, Amahan, nga panalanginan mo kining, akong igsoon, Ginoo, samtang moadto ako didto aron pagtabang sa Imong bantugang alagad, si Igsoong Parris Reedhead, nga matinguhaon nga mabautismohan sa Espiritu Santo, Ginoo, aron ipahamutang ang tanang mga sukaranan. . .?. . . ug sa gihapon nagasimba sa Dios. . .?. . . Panalangini si Igsoong Cobbles. Panalangini silang tanan sa ilang pagpamuhat alang Kanimo, Ginoo, sa ilang mga paghago. Hinaut unta nga managkaduyog sila sa pagpamuhat sama kang Pablo ug kang silas, Itugot kini, Ginoo.

Hatagi siya sa dihog sa Espiritu Santo. Nangandoy siya, ug naninguha, ug midalas, ug mipadayon aron pagpangita nianang dapit diin mahipadala Mo siya, Ginoo. Ablihi ang mga dagkung butang alang kaniya. Ug hinaut nga mao na kini ang takna, Ginoo, nga bansayon Mo siya ug motoo alang niining taknaa, Ginoo, samtang ania na kami sa panahon sa kagabhion. Lig-ona ang iyang lawas, Ginoo. Nagkinahanglan siyag kusog. Hinaut nga ang gahum nga nagbanhaw kang Jesu-Cristo. . .?. . .ang kaayohan sa iyang lawas. Oh, hinaut nga milakaw siya diha sa kusog ug magadala sa. . .?. . .

Oh, panalanginan ang inyong. . .?. . . kasingkasing. Ipangumosta ako kang Igsoong Parris, ug naglaum ako nga makita ko kamo unya. . .?. . . kamong anaa sa India. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

19 Kumosta ka, sis? Salamat, igsoon. Ang Ginoong Jesus, samtang tagdon ta kining gamayng babaye uban sa pagpandong sa atong mga kamot

kaniya, sa paghiusa sa atong kaugalingon Kaniya ingon nga usa ka halad, sa hingsayran namo nga gisaad mo kini, gipangayo ko ang iyang kaayohan sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Ngadto niining inahan nga nagtindog dinhi nga pinahoyhoy ang abaga ug ubanon nga mga buhok nagpakitag kabugnaw tungod sa umalabot nga kalibutanon, Dios, hinaut nga ang gahum nga nagbanhaw sa among Ginoong Jesus gikan sa lubnganan, samtang among ipandong ang among mga kamot kaniya, nga nagdugtong sa among kaugalingon uban kaniya ug kang Cristo, hinaut nga ang gahum nga nagbanhaw Kaniya gikan sa lubong mag-ayo sa iyang lawas, sa Ngalan ni Jesus. Ang Dios magapanalangin kanimo, akong. . . ? . . .

Langitnong Amahan, samtang among ipandong ang among mga kamot sa among igsoong babaye, ang ingon sa Ngalan ni Jesu-cristo, hinaut unta nga mamaayo siya alang sa kahimayaan sa Dios. Amen.

Maloloy-ong Amahan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, among gipandong ang among mga kamot sa Jesu-Cristo hinaut nga mamaayo siya alang sa himaya sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo, sister.

Langitnong Amahan, among gipandong ang among mga kamot sa among igsoong lalake dinhi, sa Ngalan ni Igsoong Jesu-Cristo alang sa iyang kaayohan. Hinaut nga mamaayo siya sa Ngalan ni Jesus.

20 Langitnon namong Amahan, samtang ang among mga igsoong babaye-mopanaw ug halayo kaayo alang sa panagtigum, apan ania siya niining buntaga karon, ug among ghiusa ang among kaugalingon, Ginoo, diha sa Maayong Balita samtang ang among mga kamot gipandong sa matag usa ug ngadto kaniya, hinaut nga ang Dios sa langit makakita niini, diin ginaingon kini, “Kong, adunay duha o tulo nga magakauyon dinhi sa yuta. . .” Ania kami nagatindog, tulo nga nagkahiusa, Ginoo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Ayoha siya, Ginoo sa Ngalan ni Jesus.

Sa samang pagkaagi, Ginoo, among gipandong ang among mga kamot sa among. . . ? . . . Ug sa nagkauyon kami, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, hinaut nga mamaayo siya. Langitnong Amahan, siya miingon nga maayo ang iyang Cristohanong kinabuhi—o asawa adunay cancer. O Dios, alang kaniya mibarug siya. Si Cristo mibarug alang kaniya. Karon, yawa, biyaan mo siya, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Toohi kini, igsoon. Mao kini ang usa ka hangyo nga gipatidlum dinhi niini. Hinumdumi kini. . . ? . . .

Langitnon namong Amahan, mao kini ang among igsoong babaye nga miduol kanamo,. Ginoo, i—ingon nga panag-ingnan sa kinabuhi, siya nagkinabuhi, ug miduol siya alang sa iyang kaayohan. Ug buot namo uban sa

Naunsa na man, walay ingon nianang butanga nga mahimong maghukom. Ug unya anaay usa ka Butang nga nahibilin, mao kanang Iyang Pulong; kay Kini walay katapusan; dili kini mahimong dugangan o kuhaan.

99 Didto nagpabilin ang akong kalag, pinaagi sa kayano sa pagtapion sa akong mga kamot sa ibabaw sa akong Halad, nga nagasugid nga ako walay kapuslanan. Walay bisan unsa man dinhi kanako. O Ginoong Dios, ipadala kanang Mesiyas kanako ug bag-oha ang akong pagkatawo kung unsa man ako kanhi ug buhata diha sa Imong pamaagi, sa paagi nga buhaton Mo ako. Bisana pa kung makasunog kag lawas, bisan kung makadaot ka pa ug tawo, makasulti kag pagdaot batok kanila, o bisag unsay iyang isulti, sa kapulihay mobangon siya pag-usab. Ug adunay usa ka Ginghamarian nga atong nadawat nga dili matarug. Oh, tan-awa.

Ug hinumdumi, nga tanan kining mga butanga ang atong gipahimuslan, ang paglingkud sa langitnong mga dapit, maoy usa lamang ka pasiuna. Halleluia. Kini maoy usa ka pasiuna alang niadtong umalabot. Kini maoy usa lamang ka sinugdanan sa tugtog nga. . . Oh, Halleluia. Kung hisgotan kining pagsinggit, ug mga pagdayeg, ug paghimaya, ug pagpasidungog sa Cordero. . . Niadtong adlaw kung motindog na ang mga Manulonda dinhi sa yuta, sa gilikoan sa yuta, uban sa pinaduko nga mga ulo, ug maminaw niadtong gamayng panon nga gihugasan sa Dugo nga nagaawit sa mga awit sa tinubos sa Dugo ni Jesu-Cristo, O Dios, buot kong mahiusa kanila. Itugot nga kuhaon ko na ang akong dapit kauban niya karon. Itugot nga himuon ko ang akong kasigurohan: si Jesus ako man; dawaton ko Siya ug ang Iyang Pulong. Oo.

100 Alang sa pagtapus hisgotan ko kining gamayng dugilanon alang sa Krismas, aron hisabtan kini sa mga kabataan. Ug kon nasakitan kamo tungod kay nalangan ko kamo. . . Dihay usa ka babaye gahapon. . . Si Igsoong Brown nagwali ug hapit mag-usa ka takna, usa ka maayo kaayong wali, kanang tawong dinihogan. Siya miingon, “Iya silang gilangan pag-ayo.” Si Pablo nagwali sa tibuok gabii. Nanglingkud sila didto hangtud nga katulogon na sila, ug tingalig nanglingkud oras ug oras, ug usa ka bata ang nahulog ug namatay. Ug mihapa si Pablo sa ibabaw niya, nga nagkanayon, “Ayawg kabalaka.” Maoy pamatia ang hustong butang.

Dihay usa katigulang nga sapatero, ug nagtoo ako didto kadto sa Germany diin si—siya nanghimo ug mga sapatos. Ug usa niana ka adlaw samtang. . . Sa panahon nga wala siyay buhat iyang nabatasan ang pagkuha sa Biblia, ug mobasa niini. Iyang nabasa ang gipasabot ug ang teksto sa Kasulatan, ug matinud-anon kaayo siya. Siya miingon, “Nasayud ka,” miingon siya, “a—ako. . . Kung moabot ang Krismas, dili ako magbutang ug suga sa

ang Dios nakakita lagbas nianang dahon sa higira. Kadtong Eva nga nagtindog didto nga may dakung kasal-anan ug kahugaw sa iyang kasingkasing aron. . kong mahimo pa kini nga tubig, mahimong molutaw ang usa ka sakayan. Ug mitindog didto uban sa talento nga pinaagi sa kinaiyahan iyang nadawat ang pag-awit, ug pugngan ang iyang tingog hangtud nga hapit na molagum, ang iyang nawong, miawit nga sama sa manulonda o butang nga sama niana, ug sa sulod niadtong kupo, ang usa ka kaulawan, kahugawan, kangil-aran. . . Ug makatindog ka sa pulpito ug modulti niini, ug nilipstikang mga ngabil, pinintalan, nga migula gikan sa tigumanan, ug miingon, “Dili ako maminaw ug ingon nianang mga butanga.” Apan mosinggit kara unya ug panabang didto sa inferno. Mahimo nang ulahi kana. Dawata kini samtang anaa ka pay higayon sa pagdawat niini. Ug imong. . . Oh, tan-awa.

97 Apan ang Iglesia anakadawat ug usa ka Ginghamarian sa atong pagpanglingkud sa mga langitnong dapit ginatuboy kita ngadto sa Presensya sa Dios, nga nagakingkud sa langinong mga dapit diha kang Cristo Jesus, nga nasayud niini, uban sa kasigurohan sa pagtoo, nga kita anaa sa Presensya sa atong dinihogan nga Hari. Oh, anaa unyay moabot nga bag-ong langit, nga niini dili na kita managkabulag pa samtang maglungtad ang Eternidad. Nagpaabot kita nianang bag-ong mga langit ug yuta. Kining ania karon, mahimong maangkon mo kutob sa imong gusto. Alang kanako, maoy gusto ko Kadtong usa.

Nag-agad kini kung hain mo itumong ang imong pagbati. Nag-agad kini kung unsang haligia ang imong gihiktan. Nahikot ka sa makidenominasyon mong haligi, nan mokuyog ka uban niini. Kon nahigot ka sa bisan unsang butang niining mga politika ug uban pang butang nga sama niana, ug mosalig niana, nan mounlod ka kauban niini.

98 Apan ang paglaum ko natukod sa wala nay lain kodili sa Dugo ni Jesus uban sa pagkamatarung. Ug kung mahanaw kining kalag, ug bisan kung mobiya kanako, kung hinginlan ako sa matag kredo, ug wala nay bisan usa ka dapit nga akong pagaadtoan, Siya maoy paglaum ug kalig-on ko. Sa ibabaw sa Bato, diha kang Cristo kanang Batong bantilis nga akong gitindogan, ang tanan pang patukoranan mga balas lamang. Sa kapulihay tingalig igoalubong ako diha sa lubnganan, tingalig sa ilalum sa dagat sama sa mahulog nga eroplano, kun mamatay man diha sa tren sa awoto, bisan kung hain man kini sa dapit diin did-an ako sa Dios sa pag-adto, apan kining usa ka butang, nga niini hingsayran ko, diin nagpabilin ang kalag ko sa Dapit nga Kapahulayan diha sa Iyang Pulong. Nagtoo ako niini, nga kini mao ang Pulong sa Dios.

Ang kalibutan pagahukman sa Dios pinaagig usa butang. Kon hukman man kini Niya pinaagig simbahan, hain man niining usa nga Iyang pahukmon?

among mga kasingkasing ug mga kamot gihiusa uban Kanimo, Ginoo, among gipangayo ang panalangin niini, sa Ngalan ni Jesu-Cristo.

21 Ang among Igsoong babaye nga si Risenthor, kinsa Imong ulipon nga babaye, miduol kami niining bispera sa Pasko, sa Ngalan ni Jesus, ayoha siya. Amen. Sa Ngalan ni Jesus.

Langitnong Amahan, among gidala kining matahum nga babaye niining buntaga, sa Ngalan ni Igsoong Jesus, among gipandong ang among mga kamot kaniya ug gipangayo ang iyang kaayohan sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Langitnon namong Amahan, nagaduol kami ug mipandong sa among mga kamot nganha kaniya, sa Ngalan, kanang labing balaang Ngalan, nga si Jesu-Cristo, hinaut nga maayo siya alang sa kanimayaan sa Dios.

Langitnon namong Amahan, samtang among gidala ang among Igsoong babaye diha Kanimo ning higayona, ingon nga ganti sa Imong kalooy, kung giunsa Mo ang pakigkauban niining babayhana, sa mga tuig ug mga katuigan nga nanglabay uban sa hamubong mga takna sa pagpuyo, nga gikaon sa cancer ug nabuhi siya alang sa. . .?. . . sa Dios. Ayoha siya karon, Ginoo, bisan kung unsay sayop, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Ang Dios magapanalangin kanimo.

22 Langitnong Amahan, samtang ang among sister, ingon nga ganti sa grasya sa Dios. Usab kabus ug makaloolooy naulipon sa droga, palahubog, ug nagatindog na nga babayeng matahum, hingpit na nga naayo, unsang matanga sa kaayohan, Ginoo. Ug unya ang iyang kasingkasing nagdilaab alang sa uban nga gisakit, tungod kay nasayud man siya nga anaay usa ka bantugang Mananambal. Iyang gihisgotan ang tulo ka mga nagkalainlaing mga ngalan dili palang dugay, Amahan. Nangamuyo ako ug akong gihiusa ang akong kaugalingon kauban sa mga kaigsoonan dinhi, ang among pastor, u—ug kaniya, ug kang Ginoong Jesus. Ug hinaut, nga sa Iyang mahimayaong Ngalan, kining tutulo nga mga tawo mamaluwas alang sa Ginghamarian sa Dios, Ginoo.

Salamat. Igsoon. Mahimayaong Amahan, among gipandongan sa mga kamot si igsoong Way. Nagkinahanglan siyag tutulo ka mga butang. Nasayud Ka kanila. Ginoo. Ug nagtoo kami nga nahisulat na kini, ug nasayud nga nag-ingon ang Kasulatan, “ Ang tanang mga butang. . .” Ug busa nangamuyo kami, langitnong Amahan, nga kini, kung unsay iyang gipangayo, mahipadayag kaniya, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

Mahimayaong Amahan, among gipandong ang among mga kamot sa among igsoon sa Ngalan ni Giunoong Jesus, ug nangayo sa iyang kaayohan alang sa kahimayaan sa Dios. Itugot kini, Amahan, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Langitnong Amahan, sa ibabaw sa among igsoong babaye, among gipandong ang among mga kamot alang sa Ginghamarian sa Dios. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo aron pagsugot kung unsay Iyang gisugo nga pagabuhaton. Hinaut nga mamaayo siya sa Ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka sister.

Amahan nga Dios, sa samang pagkaagi, ngadto sa among igsoong lalake, among gipandong ang among mga kamot, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, nga Imo siyang ayohon alang sa Ginghamarian sa Dios. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoon ko.

Si sister Arganbright Langitnong Amahan, nangamuyo kami alang kang Sister Arganbright, nga ayohon Mo siya. Itugot kni, Ginoo. Ang iyang hangyo, hinaut nga igatugyan kaniya, among langitnong Amahan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo.

Ginoong Jesus, among gipandong ang among mga kamot sa among igsoon, sa Ngalan ni Jesu-cristo, hinaut nga ihatag ang iyang mga hangyo. Toohi kini, igsoon ko.

Langitnong Amahan, among gipandong ang among mga kamot niining batang lalake, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug hinaut, nga mobarug kaming tanan niining kabuntagon, pinaagi sa pagtoo among dalhon kining bata diha Kanimo. Ug hinaut nga ang panalangin sa Dios sa gahum sa kaayohan ni Cristo madayag niining gamayng lawas, sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Dios nga Amahan, ngadto niining buotang amahan nga nagdala kaniya, nangamuyo usab kami nga Imong ipadayag ang Imong gahum sa kaayohan, sa Ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka, igsoon ko

23 Langitnong Amahan, samtang si Sister Peckenpaugh, nga among igsoong babaye may panginahanglan. . . Giunsa Mo ang pagkalooy kaniya, Ginoo. Nangamuyo ako nga ang Imong makanunayong mga panalangin mobuhagay sa iyang kasingkasing. Ug ang tanang mga balatian ug kagul-anan nga iyang nasinati, hinaut nga ang gahum ni Cristo magbangon kaniya, Ginoo, sa gatusan ka pilo ug maghingpit sa iyang kaayohan—ang iyang mga minahal sa kinabuhi, sa Ngalan ni Jesus.

Langitnong Amahan, among gipandong ang among mga kamot sa among igsoong lalake ug nangamuyo nga ang gahum ni Jesu-Cristo magaayo kaniya, pinaagi sa Ngalan ni—niining Anak nga si Cristo nga among gisaulog ning panahona. Amen.

Ang tubag ko nga, “Wala”

“Unsa ka man diay?”

“Tungod kay nahisakop kami sa usa ka Ginghamarian.”

“Karon, diin mo man kini mahinagboi, diin ka man moadto?”

“Kami nagalingkud sa langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus, nga mituboy ngadto sa Atubangan sa Hari.” Sa Ginghamarian. . . Sa Kahimayaan.

Karon, gibati ko na ang pagkarelihiyoso. Sa Ginghamarian sa Dios diin silang tanan managkatigum, ang Espiritu Santo maoy nagtuboy kanila diha sa Presensya sa Hari, nanglingkud kami sa langitnong mga dapit sa dihang gibautismohan kami diha kang Cristo Jesus. Diha kami niana mahisakop.

95 Giingnan ako sa akong asawa samtang miadto kami sa taboan, sumala sa giingon ko kaninyo sa miaging bakasyon, nga nakasugat kamig usa ka babaye nga may bisting gisul-ob. Usa kadto ka talagsaong butang nga pagatan-awon. Talagsaon siyang tan-awon. Nakita mo? Siya miingon, Nganong ingon man niini? Nakaila kami niining mga babayhana. Ang uban kanila mokanta pa dinhi sa mga mag-aawit.”

Oh, mga higala. Isulti ko kini, bisan pa kon girecord kini, isulti ko kini bisag unsaon. Nasayud ka, ug isulti ko kini uban ang pagtahud ug kataha. Ipadayon ko kini. Nakita ninyo ang mga linibo ug mga linibo nga miduol sa tablado, ug nakita ninyo kana matag karon ug unya nga moabot diha nga walay usang napakyas. . . Ug si Igsoong Arganbright nasayud bahin sa kalibutan nga among gikaadtoan, sa mga ubang nasud, walay usa ka higayon nga napakyas kini kondili mitug-an kini sa Kamatuoran. Sa paghiadto ko niining mga dapita ug nakita ang nanagbistig mga mag-aawit, ang mga babaye ug mga lalake ang nagtindog didto nga nagsul-ob sa mga kupo nga Golgota, ug nadungog sila nga miawit sama sa mga manulondang linalang, uban sa Espiritu sa pagpanabot nga nagtan-aw didto, ko—kon unta makaadto ka niining buntaga aron pagkuhag lima kanila gikan sa tibuok kalibutan, nga walay ikasaway, wala ko masayud kung hain ko sila makita. Usa kana kapamahayag, apan mao kanay tinuod; nasayud ang Dios niini. Ug ania ang akong mga kamot gipatong sa Biblia. Mao kana. Ambot lang kung hain ko sila makita. Tan-awa, kong nag-ingon ang Dios, “Lakaw pagkuha ug lima nga nailhan mo.” Moingon ako, nga “Wala ako masayud kung hain ako paingon.” Oh, tan-awa. Ingon niana ang sistema, ingon niana ang kahugaw. . .

96 Mao kanay gikinahanglan sa kalibutan. Mao kanay gikinahanglan niini; mao kanay gikinahanglan karon. Mao kanay maangkon niini karon. Mga lalake nga nagtindog didto, nga nakig-uban sa asawa sa laing tawo, palahubog, hinabako, ug unya nagsul-ob ug kupo aron pagtabon niini, sa pagdahum. . .

nanagkalahing mga laraw, duha ka managlahing panagdungan tali kanila. Ug dili sila managsama kung tan-awon. Dili sila managsama tan-awon; managlahi silang tanan. Ug ang mga kababayen-an gustong mahimong lalake, ug ang mga kalalaken-an nangabayot nga sama na siyag babaye.

Nakakita akog usa ka batang lalake kagahapon, didto sa Cincinnati, nga sama kang Mrs. Kennedy tan-awon, ang pagkabutang sa buhok-pinadunghay sama niana. Gusto sa Dios nga ang lalake tan-awon nga lalake, ug gusto nga ang babaye usa ka babayeng tan-awon.

Sultihan ko kamo, nga kining yawan-ong sistema nga Jezabel maoy nakapadunot sa tibuok kalibutan, sa dili usa ka hustong dapit niini. Kining tanan lunsayng mabaho nga kabahong, mga kabahong sa cancer, ang pagkamakamatay sa yawa nga nagakaon sa subok gikan sa—gikan sa mga sistema nga ilang gitukod dinhi. Si Satanas maoy usa ka buitire nga nagakaon sa kaugalingon niyang gingharian. Siya usa ka yawa; mahugaw siya; siya ma—mao ang amahan sa bakak, ug nagkaon siya sa unod sa kaugalingon niyang katawhan: ang yawa.

93 Si Cristo mao ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, angh dinihogan nga Mesiyas. Ang magtotoo magpabilin nianang Pulonga. Ang Dios ug ang Iyang Pulong Usa ra. Ako ug ang akong pulong usa ra. Kamo ug ang inyong pulong usa ra. Nan ayaw pagsalig, gamita ang kaugalingon ninyong mga salabutan; gamita ang Iyang salabutan, kay sa ingon mahimo kang kabahin sa Dios tungod kay ang Iyang Pulong ug ikaw nahimong managsama ra. Nakita mo? Ug sa ingon nahisakop ka na sa Gingharian.

Giisip ni Abraham ang tanang mga butang nga supk sa saad sa Dios nga walay kapuslanan. Oo, iyang. . . Sama nianang tinawhanong mga sistema karon, walay kalainan ang iyang ginabuhat. Busa ingon nga usa ka gingharian. . . Tapuson ko na; ug labyan ko na lang ang uban pang mga sinulat ug tapuson kini. Paminaw, kay kini maoy. . .

Busa ingon nga usa ka Gingharian, unsa may nahitabo? Karon, tanan kining pagpamadlong, uban sa pagtahud ug pagtagad ug sa tumang pagkamatatud-anon, sumala sa sugo nga gitugyan kanako pinaagi sa Pulong sa Dios, nga gitugyan kanako pinaagi sa Espiritu Santo aron magbantay sa panon nga niini Iya akong gipahimutang, ingon nga matinahuron niini, nga nagpabilin kauban niini bisan kung unsa pay mahitabo, makiglamano ka niini sa tuo ug sa wala ug pagpabilin uban ning maong Pulong. . . Mao kini ang sugo. Ug kon nakadawat kitag usa ka Gingharian. . .

94 “Igsoong Branham, kining ubang mga tawo nag-ingon, nga “Hain ka man mahisakop nga denominasyon?”

Dios nga maloloy-on, samtang among ipandong ang among mga kamot sa among sister, ang Imong ulipon nga babaye, sa Ngalan ni Jesu-Cristo hinaut nga mamaayo siya alang sa Imong himaya.

Ginoo, among gipandong ang among mga kamot sa among sister sa Ngalan ni Jesu-Cristo, hinaut nga mamaayo siya.

Langitnong Amahan, among gipangdong ang among mga kamot sa among sister, sa Ngalan ni Jesu-cristo. Hinaut nga ang gahum sa Dios mag-ayo kaniya. Amen.

Ginoong Jesus, dungga ang mga hangyo sa among igsoong babaye, maingon nga gipangayo namo kini alang sa himaya sa Dios sa Ngalan ni Jesus.

Among langitnong Amahan, among nakita ang among igsoong babaye nga kauban namo sa gihapon sa mga katuigan. Nagpasalamat kami Kanimo tungod niini, Ginoo. Nangamuyo kami nga ihatag Mo kaniya ang iyang hangyo, sa Ngalan ni Jesus.

24 Ginoong Dios (Pasayloa?). . . Kon. . . Ang Dios anaa sa tanang dapit, tadlas sa kadagatan, dinhi niini, bisan kung asa. Ug motoo kamo nga ang Dios, ning buntaga didto sa Norway nag-ayo kaniya. . . ?. . . Ang imong dalaga ug imong Amahan. . . ug nagkinahanglan kag mga pag-ampo alang kanila alang. . . sa kaluwasan?

Ginoo, Imong nakita kining kabus nga babaye ug nasayud kami nga Ikaw nasayud sa iyang mga hangyo. Nabati Mo ang iyang tingog. Giunsa Mo ang pagkasayud nga nagtindog siya dinhi, nga bisan walay langgam nga mahulog sa kadalanan nga dili Mo mahibaloan kini. . . Ug sa ingon nasayud ako nga Imong hingbaloan kining maong hangyo. Sa ingon, gitawag namo kining mga butanga, sa Ngalan ni Jesu-Cristo hinaut nga igahatag kani kaniya, pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

Langitnong Amahan, nangamuyo kami alang sa iyang inahan nga tigulang na ug operahan. Dios, tabangi. Ug kon anaa pa may laing butang nga labaw pang mahimo namo, Ginoo, isulti lamang kini kanako o kang bisan kinsa sa dili pa kining adlaw aron paglipay sa among igsoong lalake. Itugot kini, Ginoo. Kini akong gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Ginoo, among gipandong ang among mga kamot sa among igsoong babaye, ang iyang bana ania maoy nangatubang alang kaniya. Kung unsa ang ilang mga pag-antus ug kung giunsa Mo ang pagpakita sa Imong kaugalingon ngadto kanila ug sa pagpakita sa Imong kaugalingon ngadto kanila, Dios, ug mapasalamaton kaayo ako. Itugot, Ginoo, nga mamaayo ang iyang asawa, ang among minahal nga sister, sa Ngalan ni Jesus.

Langitnong Amahan, kining hangyo nga gipangayo niining igsoona, nasayud Ka bahin sa kahimtang niining tanan, Ginoo. Ug nangamuyo ako alang sa Imong ulipon. Dios itugot kaniya alang sa kaayohan sa mga lawas nga iyang gihisgotan. Karon, nadungog Mo na ang mga hangyo labaw pa kay sa gibuhat ko. Busa gipangayo ko uban sa binuksan ko nga kasingkasing diha sa Imong halaran, ug ibutang ang akong pag-ampo kauban sa akong Igsoong lalake dinhi, sa Ngalan ni Jesu-cristo, nga matubag sila. Amen.

Langitnong Amahan, among gipandong ang among mga kmot sa among igsoong babaye alang sa iyang mga hangyo. Hinaut unta nga itugot kini kaniya sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Ang Dios mapanalangin kanimo, sister.

25 Ginoo, among gipandong ang among mga kamot sa igsoong namong babaye alang sa iyang mga hangyo, sa Ngalan ni Jesus-Cristo hinaut nga ikatugot kini. Amahn nga Dios, alang sa among igsoong lalake dinhi, ang iyang hangyo, hinaut nga ikatugyan kini kaniya, Ginoo. Ug naningkamot siya sa pag-alagad Kanimo sa tanang mga katuigan ug pinaagi sa mga kalisdanan sa gihapon nagpabilin pa siyang malig-on. Dios, hinaut nga makakupot siya sa sungay sa halaran niining kabuntagon, nga magapadulot sa sungkod niining dapita, “Mao na kini ang takna kung moabot kini.” Itugot kini, Ginoo. Ug hinaut unta nga kining maong hangyo itugot alang sa iyang asawa ug apo, sa Ngalan ni Jesus, nagpasalamat kami tungod niini. Ang Dios magpanalangin kanimo, Igsoon. . .? . . .Toohi kini.

Among langinong Amahan, kining kabus nga inahan, nga nagtindog dinhi niining buntaga, sama sa daghang mga inahan. Karon, nag-ampo siya alang sa iyang minahal sa kinabuhi, Ginoo. Maoy iyang gipangayo kana, ug mahimo namong—tanan, ang paghiusa sa among kaugalingon, sa pagpandong sa among mga kamot kaniya ingon nga usa ra, nga kami nagatoo niini. Ug duyog sa among mga kasingkasing sa atubangan sa Imong halaran, among gipangayo kining hangyoha nga iyang gipangayo nga unta ikatugot, sa Ngalan ni Jesus. Amen. . .? . . .sis.

26 Dios nasayud Ka kung unsay gibarugan sa tawo, ang matag usa diha sa iyang kasingkasing ning taknaa. Ug among gibutang ang among kaugalingon kaniya, Ginoo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, hinaut unta nga ang iyang hangyo. . .? Ginoo, kang Jesus. . .? . . .

O Dios, nakaila kami kang Sister Hattie. Nangamuyo kami Dios, samtang among ipandong kaniya ang among mga kamot. . .? . . . Itugot nga ang Espiritu Santo magauban kaniya, Amahan, ug ipadayag kana sa iyang kasingkasing. Among nahinumduman ang iyang pinalanggang anak, silang duha. Akong nahinumduman nga naglingkud diha sa lawak niadtong adlaw sa

wala gayud magsugod sa Roma; ang Iglesia didto magsugod sa Jerusalem. Ang gingharian natukod sa adlaw sa Pentecostes. Ug sa dihang nanginsayud ang katawhan kung unsaon sa pagsulod niining Gingharian, si Pedro mitubag, “Maghinulsol ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug inyong madawat ang gasa sa Espiritu Santo.” Tungod kay mao kanay magpahimutang kanila diha sa Gingharian. Ang bisan unsang kalagdaan, pinaagi sa denominasyon o sa paglamano, o sa bisan iunsa pa, maoy mini nga mesiyas. Bisan pa kung unsa kainila, bisan kung unsa kapa ka bantugan, ug tinglig usa ka deacono, bisan pa pastor o obispo, o anciano o—o magtatan-aw; bisan kung unsa ka pa, ang pagkanimi niini maoy nagtugyan kaninyo sa pagbalik ngadto sa mapaubsanong Cordero sa Dios ug sa Iyang Gingharian.

91 Karon, himatikdi. Ug Iya kitang gihatagan ug usa ka tulomanon, ang Pulong sa Amahan. Ug ang matuod nga magtotoo magpabilin niini, tungod kay dili siya makalikay niini; tungod kay mao kini ang Gingharian sa Dios diha sa sulod niya. Ug sama kang Abraham, iyang giisip ang tanang butang nga supak sa Pulong sa Dios nga walay kapuslanan. Ug kon adunay mag-ingon kaninyo anga ang denominasyon iya sa Dios, nana pagpabilin kung unsay giingon ni Abrahan. Kong adunay moingon, nga kinahanglan hiwisikwisikan ka o sama sa usa ka gamayng butang, sistema o uban pa nga supak sa Pulong sa Dios, nan ayaw kini pagtoohi. Isipa kini nga walay hinungdan.

Kon moingon sila, “Tan-awa karon, pinangga, dili kini makadaut kanimo ang pagbuhat niini.” Nan ayaw pagtoo niini, samtang ang Dios. . . Kong moingon, “Dili makadaut sa mga babaye ang pagpapatol sa buhok,” samtang ang Pulong sa Dios nag-ingon nga dulomtanan Kaniya ang pagbuhat niini. Kung moingon kamo, nga “Aha, nagsul-ob ako ug pantalon. Apan wala ako magsul-ob ug purol.” Ang Dios nag-ingon nga ang babaye nga nagsul-ob ug bisti nga iya sa lalake, dulomtanan kini kaniya. Ang Biblia nag-ingon nga dili maayo alang sa usa ka babaye ang pagpapatol sa iyang buhok, dili gani maayo alang kaniya ang pag-ampo ug uban pa nga sama niana. Bisan ang pagkawalay pandong sa iyang ulo, iyang gipakaulawan ang iyang kaugalingong ulo. Gidili kini sa Dios. Ug kung kanangsystemaha nga moingon nga husto ang pagbuhat niini, ayaw kini ninyo pagtoohi. Kay usa kini ka mini nga dinihogan. Usa kini ka mini nga cristo. Supak kini sa Pulong sa Dios. Ang matarung magpabilin gayud sa Pulong sa Dios, tungod kay mao kini ang laraw sa walay katapusang sistema sa Dios.

92 Sa pagbuhat sa Dios ug tawo, Iyang gibuhat siya sa laing paagi. Iyang gibuhat ang babaye; Iyang gibuhat siya sa laing paagi-gibuhat siya sa laing paagi. Adunay duha ka managkalahi nga pakigsaad, duha ka mga

pundok nga labi pang maayo kay sa ipadala sa Dios kanila? Ang tore sa Babel. Lain na usab nga Babilonia nga kinahanglan hugnoon: kalinaw sa kalibutan, usa ka mini nga mesiyas, usa ka anticristo ang pagpanudlo niini. Unsaon mo man pagsalikway pagdungan niining mga denominasyon samtang sila dili man gani. . . Dili man gani sila magkauyonay tali sa usa ug karon sa dihang misipak sila ug usa ka gamayng sistema nga sama niana, unsa kaha kung maghiusa silang tanan ug manuol didto? Oo. Tan-awa, usa kini ka mini nga kaugmaran. Kining tanan namugna aron pag-itsa sa Protestantismo ngadto sa pagka-Romanismo, usa ka mini, ug anticristo nga pagtulon-an.

Ang Ginghamarian sa Dios wala niining kalibutana. Mao kini ang giingon ni Jesus. “Ang Akong Ginghamarian wala niining kalibutana.”

89 Busa kong kanang ginghamarian gitukod man niining kalibutana, nan usa kini ka mini nga mesiyas, kining maong mesiyas nga itanyag unya ngadto sa Protestanting simbahan sa dili madugay, nga maoy ilang pagadawat; tungod kay nagpangita sila niini. Nagpangita sila sa sistema nga moingon, “Hinuoan, karon, kaming mga Methodist ug mga Baptist, sa walay duhaduha, nasayud ka, ka—kami nanagkauyonay na. ka—kaming mga Presbyterian, ug mga Pentecostal, oh, unsay kalainan kanila, igsoon?” Adunay usa ka kalainan. Sa Dios gihimo kang lahi. “Apan, sa minaayo, atong gitugyan kini.” Ug ang inyong gitahud nga ebangelikanhong pagpanudlo, inyong gibiyaan. Unsaon man ninyo sa pagpakaadto didto uban sa kadaghanan kanilang mga katawhan nga dili motoo, ang uban kanila mga atiyesta? Ug mao kana ang mini nga mesiays. Husto kana. Oo, sir.

90 Karon, ang Ginghamarian sa Dios wala niining kalibutana. Sa pag-anhi ni Cristo dinhi, Iya kitang gihatagan ug tulomanon niining Ginghamariana. Iyang gihatag kanato ang tulomanon sa Ginghamarian sa Dios, ang Ginghamarian sa Amahan nga mao ang Iyang Pulong. Karon kong buot kamong masayud kung unsaon sa pagpakaduol nianang Ginghamariana, anaa kini niining Pulonga. Kon mosulod kamo sa bisan unsang pultahan. . . Kinahanglan nga mosulod sa mao ra nga pultahan nga gisudlan sa uban kanila. Kong mosulay ka paghimo ug laing kasudlan, aha, mahisama ka sa usa ka kawatan ug usa ka tulisan. Ug Siya miingon, “Bisan kinsa nga magadugang usa ka pulong niini, o magtaktak ug usa ka pulong gikan niini, pagakuhaan, ang iyang bahin, gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” Busa kong miangkong ka nga anaa sa Basahon sa Kinabuhi ang imong ngalan, kon tinuod man, ayawg tugoti nga mapala kini.

Samtang gibuksan ni Pedro ang pultahan sa Ginghamarian niadtong adlaw sa Pentecostes. . . Siya kadto. Ang Ginghamarian natukod didto sa Jerusalem. Gusto ko nga adunay tawong mosulti kanako nga ang Iglesia didto magsugod sa Roma. Buot kong pamatud-an kana ni bisan kinsa dinhi kanako. Ang Iglesia

sulod sa gamayng puloy-anan. Miingon Ka, nga “Sultihi nga papangayoa siya Kung unsay iyang gusto, ug isulti lamang ang Pulong.” Nangayo siya Dios, nasayud ako nga mahimo Mo kini alang ning mga katawhan, busa nangamuyo ako samtang pandongan ko siya sa mga kamot, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, hinaut nga ikatugot ang iyang hangyo, ug ihatag. . . ? . . .

Ginoong Dios, samtang among pandongan sa mga kamot ang among igsoong babaye, nga miagi sa malisod nga dalan ug uban pa aron lang makaanhi dinhi. . . Nasayud niining tanan. Nangamuyo ako alang kaniya, Ginoo, samtang ipandong ko ang akong mga kamot kaniya, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Hinaut unta nga iyang madawat kung unsay iyang gipangayo. Amen.

27 Among langinong Amahan, samtang kning minahal nga igsoong lalake kung unsa niya kanhi ka matinguhaon, Ginoo, sa sigarilyo ug mga butang nga naggapos kaniya. Ug nakakuha Ka ug usa ka pakisusi ug naghulat nga naghulat. Ug wala Ka mosulti kanamog bisan unsa. Mikuha pa siyag laing usa; naghulat Ka nga naghulat, ug wala kami sultihig bisan unsa. Ug sa katapusan, usa niadto ka buntag, samtang naglingkod didto, ania na siya. Sa katapusan natapus ra. Mapasalamaton kami Kanim, Ginoo. Tinuod Ka ang Imong mga Pulong dili gayud mapakyas. Ug giingon kini, nga “Apan kadtong nagahulat kang Jehova nagabag-o sa ilang kusog.” Karon, ania siya sa iyang tutulo ka mga hangyo niining buntaga, Ginoo. Ug nagtindog kami ingon nga tulo, uban sa saad sa—sa tutulo ka buhatan sa ka Dios. Sa Ngalan nianang usa ka matuod ug Buhing dios, nga si Jesu-Cristo, hinaut nga ang iyang hangyo ihatag kaniya. Amen. Panalanginan ka, igsoon.

Oh, alang kini. . . ? . . . Ginoo, nadungog Mo kadtong mga hangyo. Ikaw ang nasayud kung unsaon Mo pagtubag sila, Ginoo. Tungod niini among ipandong kang sister Baker ang among mga kamot, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, among gitanyag ang among mga hangyo uban kaniya alang sa kaayohan. Amen. Panalanginan ka, igsoon ko.

Langitnong Amahan, samtang gipandongan ko kining igsoong lalake, nakita ko ang hulagway sa kabaskog sa lawas karon, apan usahay malimbongon kana. Busa nangamuyo ako nga Imong itugyan ang iyang mga hangyo bisan kung unsa ang anaa sa kasingkasing, Ginoo. Ihatag kaniya kung unsay iyang gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

28 Langitnong Amahan, among gipandongan sa mga kamot ang among sister ug nagahangyo nga, sa Ngalan ni Ginoong Jesus, nga hatagan Mo siya sa iyang gihangyo alang sa Imong kahimayaan. Amen.

Ginoong Jesus, among gipandongan sa mga kamot ang among igsoong lalake alang sa iyang mga hangyo. Among gipahinungod kini, Ginoo, samtang

among gipandong kaniya ang among mga kamot. Among gidugtong ang among kaugalingon, ug tungod niining panaghiusa nangamuyo kami sa Ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoon ko.

Dios nga Amahan, alang usab sa among igsoong babaye, among gibuhat ang ingon niini, sa Ngalan ni Jesu-Cristo hinaut nga iyang madawat ang iyang mga hangyo. . .?. . . sister.

Dios, samtang ang minahal namong igsoong lalake hapit na mamatay sa miaging adlaw, apan dili Ka pa andam kaniya. Busa nangamuyo ako, Dios, nga ihatag Mo kaniya ang iyang mga hangyo sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Nasayud Ka pag-ayo niana. Among langitnong Amahan, samtang miduol kining lisangon namong igsoong lalake, sa hingsayran, Ginoo, nga daghan kaayo siyang kasakitan, apan Imong gisaad nga: Daghan ang mga kasakitan sa mga matarung, apan ang Dios magaluwas kanila gikan kanilang tanan. Nagkinahanglan kaayo niining kagawasan, Ginoo. Among gipandong kaniya ang among mga kamot ug gitunglo kining yawa. Ginoo, diha sa Imong Bulawanong halaran, hinaut nga ang gahum sa Dios maghinlo kaniya ug mag-ayo kaniya. . .?. . .

29 Maayo. Ikaw. . .?. . . kadtong. . .?. . . Ikaw ba kadtong naglingkud dinhi kanunay? Huh? Wala ko ikaw makita. Oh, ikaw. .. Dinhi niini. . . Mao diayang. . . Mao kining tawhana ang ginganlag—iyang ginganlag siyang “Miner.” Mao kana ang iyang ngalan, apan mao kini ang unang higayon nga si “Miner” usa ka komandante.” Aduna ka bay isulti? Isulti kini. Isulti ang unsa man, kung unsa may imong gusto. Si Igsoong Miner Arganbright usa sa—sa Full Gospel Business Men, usa sa—sa makatabang niining dakung kalihokan, nga atong gipaninguha ang pagpakigkauban sa buhat aron ilhon ang tanan—bisan kung unsay ilang kadugtongan ug denominasyon nga kitang tanan managsoon diha kang Cristo.

Dihay gamay niyang gisulti sa miaging adlaw nagsulat siya sa usa ka Senador o mga butang nga ingon niana didto. Ug hilabuhan ang kahalangdon niadto. Ug giingnan ko, nga “Buot kong isulat mo kini. Gusto kong moadto ka sa simbahan ug isulti kini.” Mitubag siya, nga “gisulti ko na kini.” Busa anaay ato niini diha sa teyp. Ug kinahanglan nga kuhaon ko kana sa teyp, kamong mga kaigsoonan. Si Igsoong Jim, nagtoo ako nga namati ka kanako didto sa lawak.

Gikinahanglan ko kana. Kay usa kadto ka sinulat sa—sa deplomasya, nga gidugangan niini. Husto gayud. Isulti kung unsay gusto mo, Igsoong Arganbright. [Misulti si Igsoong Arganbright—Ed.] Amen. (Mahimong molingkud ka diha niana. Maayo kaayo kana.) Unsang katinuod. Amen,

igasalikway (Kinsa?) Siya (Ang Iyang Pulong) nga nagpahamatngon kanato gikan sa langit,” gikan sa Iyang Ginghamarian, tungod kay anaa kita sa Ginghamarian nga dili nga dili matarug. Amen. Ang tanan gawas niana. . . Gipadala sa Dios ang tanang butang ug gihimo kining mahuyang aron kini mabahin. Diha sa mahuyang nga kahimtang niini nga sama niana, mabuak kini. Madali kining mangabuak.

Apan hinumdumi, nga nakabaton kitag usa ka Ginghamarian karon nga malig-on, kung mangahulog man ang tanan ug mangaguba. Mao diay nga miingon si Eddie Perronette, “Si Cristo mao ang malig-ong Bato nga akong gibarugan, ug ang tanang patukoranan mangamahuyang.” Usa ka Ginghamarian, dili kun usa ka politikanhong sistema, dili usa ka sistema sa simbahan, dili kon usa ka sistema sa denominasyon, kining tanan nahimong mga Fariseo ug mga doctor sa yawa. Apan nakadawat kita sa usa ka Ginghamarian, usa ka Hari nga walay katapusan Kinsa mao ang walay katapusang Pulong, Kinsa maoy nagbaton sa Kinabuhing Dayon pinaagi sa Iyang walay katapusang Pulong alang sa Iyang walay katapusang mga katawhan nga nagbaton sa Kinabuhing Dayon; ug kita nga umalambit niini. Oh, tan-awa. Mao kanang butanga.

87 Ang bisan unsang butang nga moguyod kanimo aron ipahilayo ka gikan Niana dili maayo; usa kana ka mini nga mesiyas, usa ka mini nga dihog. Oh, siya miingon, “Anaay dihog ang among igsoon.” Unsang matanga sa dinihog? Mao kana. Si Hitler may dihog man usab. Si Khrushchev adunay usa usab. Si papa Pio may usa usab. Unsang matanga sa dihog ang anaa kaninyo? Kong kini dili man dihog pinaagi niining Pulonga ug napamatuod sa matag Pulong nga maoy Kamatuoran, nan pasagdi kini: kay sayop. Kong kini dili man mamunga sa iyang kaugalingon, nan wala kini moturok. Magpakita kini sa iyang color. Oh, moingon, “Apan alang kana sa laing panahon. Atong. . .” Pasagdi kanang butanga. Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Oo, sir.

Busa kung mahugno man kining kalibutana, kita gipanganak na sa usa ka Ginghamarian nga dili mahugno. Motoo ba kamo nga ang kalibutan mahugno? Ang politikanhong sistema nagusbat. Ang nasudnong, U.N. sistema nagusbat. Ang simbahan nagusbat na. Ang mga denominasyon gusbat na. Ang tanan nagusbat na. Apan nakabaton kitag usa ka Ginghamarian nga dili matay-og; kini mao ang walay katapusang Ginghamarian sa Dios; dili kini matay-og.

88 Gikasuginlan kita nga kining bag-ong sistema niining denominasyon, nga iya niining Concillo sa mga Kasimbahanan sa kalibutan, maoy mohatag ug kalinaw sa kalibutan. Un—unsang pagkadanghag, unsang kapintas nga—nga pagtampaling sa dagway ni Cristo. Unsang ka walay batasan, ang pagkamabiaybiayon niana. Iya kini sa yawa. Ang usa ka tawo maghimog



hing-ilhan nga daan, Iyang gitawag; ug kadtong Iyang gipangtawag, Iyang gimatarung; ug sila nga Iyang gimatarung, Iyang gihimaya,” Mga Hebreohanon 11. Mao kana.

Karon, nag-agad kini kung unsay inyong panglantaw. Kong kamo iya ni Abraham, nan nagapangita kamo nianang maong Ginghamarian. Ipakita ko kini kaninyo niining kabuntagon. Oo, sir. Karon, ang walay katapusang Ginghamarian nga puno sa Kinabuhing Dayon, gidumala sa walay katapusang Hari pinaagi sa Iyang walay katapusang Pulong alang sa mga katawhan nga ginahin nang daan, anaa ka ra. Ngano? Mao kni kanunay, sa kanunay mao kini, walay sinugdan o katapusan. Diha sa hunahuna sa Dios samtang-samtang kauban kini sa Dios sa kahangturan. Ug ang katuyoan sa Dios mamatuman.

85 Busa kining kalibutana nagkagusbat na. pasagdi siya nga magusbat; walay kabilinggan; mahitabo gayud kini bisag unsaon. Unsay giingon dinhi ni Miqueas, unsay gisulti dinhi ni Miqueas? Ang mga bukid pagatunawon; sa ilalum niya, ug ang mga walog pagabulagon, sama sa u—usa ka talo sa atubangan sa kalayo, ingon sa katyubigan nga igabubo sa kimba nga dapit. Matunaw siya ug mangahanaw, apan si Jehova magpabilin hangtud sa kahangturan. “ Ang tanang mga unod balili man, ang ghininhawa sa Dios mohuyop sa ibabaw niini ug magalaya niini sa bulak, ang mga balili, unsang katahum niini, ug unya mangalaya ra; apan ang Pulong sa atong Dios magapabilin kanunay,” sa Isaias 40 gipanagna ang pag-abot sa Mesiyas, nga nagaingon niana. Ang tanan tang mga kredo, mga sistemang denominasyon, mga magtutudlo, ang mga manggialamon, ug ang uban pa, mangalaglag, apan ang Pulong sa Dios molungtad sa kahangturan. “ Sa ibabaw niining bato tukoron Ko ang Akong Iglesia; ang mga ganghaan sa kamatayon dili makabuntog batok niini.”

86 Ania na kita sa panahon sa Pasko. Wala masayud nga makadangat pa kita niining panahona o sa adlaw. Daw mawala na ako kung mamalandong ako sa panginahanglanon sa panahon. Magdali ako. Oo.

Ug kitang tanan gipanganak niining maong Ginghamarian ug maka. . .Ki—kitang mga Cristohanon nga mitoo ug iya niining Ginghamarian. . . Karon, diha sa Libro sa—sa Mga Hebreohanon, nga atong gibasa dili pa lang dugay, “Tungod kay nakadawat kitag usa ka Ginghamarian,” dili kredo ang nadawat, dili sistema ang nadawat. “Nakadawat kitag usa ka Ginghamarian nga dili matarug.” Ang kalibutan nagusbat na; tinuod kana. Ug ang matag politiko, ang matag denominasyon, ug ang matag simbahan mangatunaw; apan nakadawat kitag usa ka Ginghamarian nga dili matarug. “Kay kon wala man gani sila managpakaikeyas nga misalikway Kaniya Kinsa nagpahamatngon gikan sa Bukid sa Sinai, ug ang yuta natay-og sa Iyang Tingog, tan-awa nga dili ninyo

unsang katinuod. Ang kalinaw moabot ug mawala ug ang mga kalipayan ug unya mangahanaw ra, apan ang kalipay magapabilin.

30 Tan-awa, u—usa ka u—usa ka daotang adlaw sa gawas, maayong adlaw sa sulod. Ug aron kamo masayud, nakasugat akog usa ka tawo, o usa ka tawo nga miingon kanako samtang nakigkita ako sa usa ka tawo dili pa lang dugay, ug miingon nga aduna siyay mulo. Oh, nagkanayon, nga “Usa kini ka makalilisang nga adlaw.” Siya miingon nga maulan kadto ug walay hunong. Siya miingon, “Maayo kining adlaw.”

Ug ang tawo miingon, “Tan-awa, unsa may isulti mo niining ingon ka maayong adlaw?” Siya miingon, “Sultihan ko ikaw. Giingnan ako sa doctor sa miaging tuig nga usa na lang ka semana ang pagkabuhi ko.” Miingon, nga “Matag adlaw, tan-awa, kahibulongang adlaw kana.” Oo. Busa maayo kana, kahibulongang adlaw ki—kini, busa kitang tanan. . . Unsay. . .sumala sa giingon sa igsoon, “Kitang tanan nahinukman na sa kamatayon (Mao kana.) aron mamatay ug aron sakiton.” Apan karon, usa na kini ka kahibulongang adlaw. Kitang tanan mga buhi diha kang Cristo ug dili na gayud mamatay. Nakalabang na. Nakita ninyo? Anaa na kita kang Cristo. Karon, atong. . .

31 Karon, dinhi niini sa Tabernaculo, Igsoong Arganbright, ang kasagaran maghulat lang ako sa akong panahon. Busa kong gotumon ka na, nan, mahimong mogawas ka lang. gikapoy akog maayo niining buntaga tungod kay adunay laing butang nga isulti ko aron ipangandak ug diyutay ang akong kaugalingon hangtud nga akong. . . ang Espiritu sa Ginoo miabot kanako. Ug karon atong iduko ang atong mga ulo ug mag-ampo sa dili pa kita mobasa sa Pulong. Pila man ang mga hangyo sa ubang mga butang nga wala pa ninyo mahiampo, ipahibalo lamang kini pinaagi sa pagpataas sa inyong mga kamot. Karon, ma—manindog tang tanan niining buntaga samtang mag-ampo ta. Kay makahatag kana ug kabalhinan sa inyong pagkabutang ug makatabang ug diyutay. Ug inigkahuman sa pag-ampo buot kong magpabilin kamo pagtindog kadali hangtud nga basahon ko ang Pulong. Nagtoo ako nga maayo gayud ang pagtindog nga puno sa pagtahud samtang basahon ang Pulong sa Dios.

32 Among langitnong Amahan, nagduol kami nga mapainubsanon sumala sa among hingbaloan kung unsaon pagduol, uban sa hinaw-asang kasingkasing sa tanang mga tinguha sa kalibutan o sa mga kalipayan niini. Ug samtang ang among igsoon naghigot kanamo o misugod kanamo, nga nagaingon, “Kalipay, ang kalipay sa Ginoo maoy atong kusog.” Ug moduol kami uban sa malipayong kasingkasing, nga nakaangkon kami niining kahigayonan sa pagpakaduol sa Imong Presensya aron pagpangayo sa bisan unsang hangyo nga among gitinguha. Ug ang kalipay miabot sa among

pagpakita sa Pulong, ug gisaaran nga kung motoo kami niini, igahatag kini kanamo. Unang kalipay sa kasingkasing sa tawo nga nagpitik, labaw pa sa pagkasayud nga ang walay kamatayon ug walay katapusang Dios naghatag sa maong saad? Karon, pasayloa kami, Ginoo. Ug kon nakasala man kami o nakabuhat ug bisan unsang butang nga dili makapalipay Kanimong, sa dili pa kami mangayo niining mga butanga. . Tungod kay nasayud kami nga nahisulat kni, “Kon ang among mga kasingkasing wala magsudya kanamo, nan aduna kami ing pagsalig.” Apan karon, pasayloa kami sa tanan namong nangabuhat. Sud-onga kami, Ginoo, uban sa kalooy ug uban sa puangod. Sud-onga kung unsang pagkamakaloolooy namo, Ginoo, ang mga may kamatayon, ania dinhi sa kalibutan nagkamang, ug nagaaginud dinhi niing dapita nga makasasala. Apan sa kinahiladmang bahin sa among kasingkasing nsayud kami nga adunay unsang moabot unya nga motuboy kanamo gikan niining dapita ngadto sa maayong dapit, ug nagkalipay kami niini.

Ug nangamuyo ako, Dios, alang sa matag hangyo. Nasayud Ka kung unsay nagpaluyo nianang mga kamot nga gipataas. Itugyan kini kanila, Ginoo. Nangamuyo ako alang sa akong kaugalingon, alang sa kusog niining buntaga, a—alang sa tingog sa pagtabang ug sa pagwali sa Maayong Balita. Ug nangamuyo kami nga panalanginan Mo kaming tanan niining unang among gisaulog sa panahon sa Pasko. Ginoo, hinaut nga among makita ang matuod nga Espiritu sa Pasko, ug hinaut nga magpabilin Kini kanamo sa hangytud. Tungod kay kini among gipangyo sa Ngalan ni Jesus ug tungod Kaniya. Amen.

33 Karon, kung unta magpabilin kamo pagtindog kadali, buot kong basahon niining kabuntagon gikan sa Libro ni Miqueas alang sa usa ka dapit; ug alang sa uban pa, diha sa mga Hebreohanon, capitulo 12 sa mga Hebreohanon aron sa—aron pagkuhag diyutayng pagtulon-an ngadto nianang buot kong hisgotan niining buntaga alng sa atong mensahe sa Pasko: Mga Hebreohanon 12:25, mao kini. Nagkapuliki ako ning buntaga sa akong pagmata, ug wala akoy bisan unsang naandam alang sa dapit diin adto ako—magkuha, akong kuhaon, diay. Nagsugod ako sa ikaduhang bersiculo sa Miqueas 1.

*Pamati, kamong mga katawhan, kamong tanan; Patalinghug, Oh, yuta, ug ang tanan nga anaa niana: ug Tugoti ang Ginoong Dios nga mahimong saksi batok kaninyo, ang Ginoo gikan sa Iyang balaan nga templo.*

*Kay, ania karon, si JEHOVA nagagula gikan sa iyang dapit, ug nanaug, ug magatamak sa tanang hatag-as nga mga dapit sa yuta.*

Siya mitubag, “Gipamulong mo na kini” Siya mitubag, “Kong ang Akong Ginghamarian dinhi pa niining kalibutan, nan ang Akong katawhan makig-away alang Kanako, apan ang Akong Ginghamarian atua sa itaas.”

82 Ug nganong magpabilin man kita ning mga butanga sa kalibutan kung mga anak man kita sa Ginghamarian nga atua sa taas? Tan-awa, anaay sayup diha niana. Apan wala kita tanyagi ug sistema. Wala kita tanyagi ug organisasyon, wala kita tanyagi ug usa ka politikanhong pagmando sa kalibutan; kondili gihatagan kita ug usa ka Ginghamarian nga malomo, maingon nga ang Kinabuhi sa Cordero ania kanato. Dili sa kalibutan, dili ka na iya sa kalibutan. “Mga anak, kamo dili iya sa kalibutan. Nangamuyo Ako, Amahan, maingon nga Ako dili iya sa kalibutan, nga sila dili na iya sa kalibutan.” Nakita mo? Mao kanay pag-ampo ni Jesus alang kanato. Ug bisan niini mitalikud ug nakighigalaay kita sa kalibutan nga puno sa pagkamaut. Ug si Jesus miingon, “Ayaw ipahiuyon ang inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo.”

83 Busa nganong makig-uyonay ka pa man sa kapunongan samtang ang Ginghamarian sa Dios gitanyag kaninyo nga niini gipanganak kamo? Ug diha niana walay usa ka maut: putli ang tanan, walay sambog nga mga anak sa Dios nga lalake ug babaye, nga nagtoo sa Iyang Pulong sukad sa Genesis hangtud sa Pinadayag ug nagpabilin niini. Ug ang ilang kinabuhi maoy nagpamatuod niini, ug gipamatud-an sa Dios ang Iyang Pulong dinhi niini. Mao kana ang Mesiyas. Mao kana ang Asawa sa Mesiyas.

Ug ang Dios nagbutang nianang maong sistema ug mga magtutudlo, mga pastor, mga profeta, aron pag-amping nianang pagka-mesiyas sa Iyang kalunsay niana, nga sinagulan sa mga kredong makidenominasyon, kondili gihinloan kanang maong mga butang ug gihimong putli ang iglesia nga walay sambog alang kang Cristo ug sa Iyang Pulong.

Nagtoo ka ba nga modawat ang simbahan niana? Ila kining patiran; wala manginahanglan niini. Tungod kay anaa na silay kaugalingong sistemang politikanhon. Ug maingon nga ang Hiniusang Kanasuran anaay utokan na niini. Mao man ang simbahan mokuha alang kaniya ug utokan, mokuha kini niini, bantayi lamang. Kay nagpaingon na kini karon. Ila nang giliso ang ilang kaugalingon ngadto niini.

84 Apan nakaangkon kitag usa ka Ginghamarian, ug dinhi niining Ginghamarian anaay Kinabuhing Dayon, dili kun pagpamembro, kondili Kinabuhing Dayon. Ug kini gimandoan pinaagi sa Hari nga walay katapusan: usa ka Ginghamarian nga dayon puno sa Kinabuhing Dayon, gidumala sa Hari nga walay katapusan, alang sa mga katawhan nga walay katapusan mga ginahin nang daan sa wala pa matyukod ang kalibutan. “Sila nga Iya nang

didto adunay mga pasangil. Ang mga Fariseo walay laing mahimo Kaniya; kondili ang pagdumot Kaniya.

Ug kining tigulang nga si Simon mipadapit Kaniya aron Iyang madala ang panon sa katawhan sa iyang dapit. Apan nasayud na Siya niini. Misulod Siya. Nagpakabana ba siya Kaniya? Kadtong mga halangdon lamang maoy iyang gitagad. Didto ra siya maglingkud sa suok nga wala makapanghugas sa mga tiil. Mao ra sa gihapon karon. Wala sila magkinahanglan kang Cristo. Dili sila gusto sa pamaagi sa Dios. Nakita Mo?

80 Oo, giingnan ni Jesus, “Kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa.” Ug kadtong mga tawhana nagbantay sa mga kasugoan ug uban pa ug sa tanan diha sa ilang denominasyon ug mga kredo nga igo lamang sa sinulat; naghugas sila sa mga kulon. Ug si Jesus miingon, “Maoy inyong gidawat ang inyong mga kredo ug gihimo ang Pulong sa dios nga walay kapuslanan tungod sa inyong mga gikabilinbiling kalagdaan.” Ug sa Mga Hebreohanon 9:12 nag-ingon dinhi, nagtoo ako, dili, sa Mga Hebreohanong 12. . .dili, sa 9:12 nagtoo ako nga mao kini, anaa kini diha, siya miingon nga sa dihang nangahinlo na kita ug gipasaylo, kitang tanan giputli gikan sa mga unodnong mga buhat. Ug klung hingpit na kitang napasaylo sa atong mga sala pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo, ang Espiritu Santo mosulod kanato ug kitang tanan mga patay sa unodnong mga binuhatan.

Oh, kamong mga iglesiang Pentecostal, nganong nahimo man inyo ang maong sayop? Kamong mga buta nga nagaguyod sa laing buta, wala ba kamo masayud nga gikan man kamo niana sa milabay nga kalim-an ka tuig, ug gipangdani kining mga katawhan ngadto niini? Wala ba ninyo mabati ang Pulong sa Ginoo? Kamong uga nga mga bukog, unsay nahitabo kaninyo? Wala kamo modawat kung unsay gipadala kaninyo. Dili gayud sila; dili sila karon.

81 Karon, unsay inyong nahibaw-an? Sa laing bahin, na usab ang iyang mga laraw ug ang mga laraw sa kalibutan sa denominasyon ug kredo nagkagusbat na. ang mga laraw sa tawo nagusbat na. wala kita sa Dios tanyagi ug kredo. Wala kita sa Dios tanyagi ug denominasyon. Gusto ko kang bisan kinsa sa pagpakita kanako diha sa Biblia kung diin Siya magbuhat. Ipakita ko kaninyo diin nag-ingon kaninyo sa dili pagbuhat niini. Ipakita ninyo kanako diin Siya nag-ingon nga buhaton kini. Kamo moingon, “Nan, Igsoong Branham, unsa may gitanyag ni Jesus sa mga tawo?” usa ka Ginghamarian. Halleluia. Ug Siya mao ang Hari sa mga balaan, ang Ginoo sa kaginoohan. Iyang kitang gitanyagan ug Ginghamarian, dili usa ka politiko, dili sistemang makidenominasyon, kondili usa ka Ginghamarian. Siya miingon kang Pilato; si Pilato miingon, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judio?”

*Ug ang mga bukid pagatunawon sa ilalum niya, ug ang mga walog pagabulagon, sama sa talo sa atubangan sa kalayo, ingon sa katubigan nga igabubo sa kimba nga dapit.*

Ug diha sa Mga Hebreohanon capitulo 12 bersiculo 25, ingon niini ang atong mabasa:

*Tan-awa nga dili ninyo igasalikway siya nga mao ang nagasulti. Kay kon wala man gani managpakaiyas nga misalikway kaniya nga nagapahamatngon kanila diha sa yuta, labi pang dili kita makaikyas kon kita magasalikway kaniya nga nagapahamatngon kanato gikan sa langit.*

Karon, Ginoong Dios, idugang ang Imong mga panalangin sa pagbasa sa Imong Pulong, ug ihatag sa matag usa kanamo karon a—ang butang nga buot Mong ipahibalo kanamo, aron inigpanggula namo dinhi mobati nga kami nagagikan sa Imong Presensya, nga makapanglakaw uban sa u—usa ka bagong panglantaw ug maayong pagpanabot, ug uban sa dugang kasibot nga among naankon sa wala pa kami mosulod ning maong tigumanan, tungod kay kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

(Makapanglingkud na kamo.)

34 Dili ba usa kana ka talagsaong pagbasa sa Pasko? Ang. . .Ang akong katuyoan sa pagbuhat niini, mao ang pagdalag usa ka butang sa iglesia nga tingalig may kalainan, tungod kay diha sa radyo bahin sa Pasko madungog mo ang naandan nang karaang sugilanon nga pagabalikbalikon bahin sa mga mago nga gikan sa silangan ug nangita sa Bata nga si Cristo, ug ang pagsimba sa mga magbalantay, ug ang pagpakita sa bituon, ug ang tanang mga sugilanon sa Pasko nga nagpadulong sa atong relihiyosong pagtoo ning panahona. Ug maayo man kanang tanan; karon, mapasalamaton ako niana. Apan nagtoo ako sa iglesia niining buntaga. . .Ug tinglig ang atong pastor, tinglig karong gabii o sa sunod nga Dominggo magadala ug mensahe nga alang niana. Ug naghunahuna usab ako sa paghatag sa katawhan ug u—usa ka linaing panglantaw bahin sa Pasko, nga akong. . .Akong gipili kining maong teksto. Karon, sa pipila lang ka mga pulong. . .

35 Ug karon, nakita ko nga nagpulihiy na kamo, ang uban motindog, ang uban milingkud, ug maayo man ka—kana. Ug dili na madugay anaa na kitay mga lawak aron dili na kita. . . Akong gikasubo nga dili mahimong atong alihan ang dalan, tungod kay dili motugot ang mga bombero niana. Apan sa dili madugay anaa na kitay gamayng idugang, kong itugot sa Ginoo. Ila na kining gisugdan, u—ug sa dili madugay ato na kining maankon, ug usa kini ka pinasahi nga dapit sa tanan kung bahin sa materyal nga bahin sa maong dapit. Didto wala na unyay landong sa karaang tebernaculo. Tungod kay anaa

kini ing mga binulakan nga salamin ang mga bintana niini sa palibot niini mao ang mga tisa. Anaa pay. . . Lahi gayud kini sa tanan. Apan ang karaang balay magpabilin ang karaang mga bongbong.” Nakita mo? Ug igo ra kini natong sapawan sa mga bato, ug uban pa, apan magpabilin ra kini nga mao sa gihapon.

36 Karon, ang Pasko. . . manghinaut ako nga ang mga katawhan ma—makasabot niining kalibutana, kung unsay kahulogan sa krismas. Karon, ang unang pulong nga Krismas maoy sinultihan sa Katoliko. Kini nagkahulogan nga “Kang Cristo. . .” C-h-r-i-s-t-m-a-s,” (Nakita mo?) “misa ni Cristo.” Nakita mo? Nagsunod kana sa simbahang Katoliko. Ug wala matawo si Cristo sa ika-kaluhaag-lima sa Decembre. Huh. Usa kini ka hingpit nga kahugpongan sa tawhanong pagtulon-an. Mao kana ang tanan nga anaa niana. “Ang tibuok kalibutan,” Sumala sa giingon sa profeta, nga “nahisama sa mabaho nga kabahong.” Mao kana. Walay bisan gamayng butang nga mahinlo niini. Ang matag pista opisyal gipaluyohan sa. . . Tan-awa, si Santa Claus maoy mikuha sa dapit sa Krismas, ang pagkatawo sa pasungan. Ang rabbit, ang mga manok, ug ang bag-ong mga kalo maoy mikuha sa pagkabanhaw. Ug diin man niining tanan ang Dios magpakita? Nakita mo? Ang hinungdan niini mao nga tungod kay ang tawo ug mga nigosyo. . .

Tan-awa, misugod na sila sa pagpamalit ug mga gasa sa Krismas sa miaging bulan, ug walay lain niini kodili usa ka batasan nga pagano. Walay bisan gamay nga pagkadiosnon niini. Oh, moingon sila, nga “Panghatag ug mga gasa, ngadto sa mga mago.” Kana maoy u—usa ka tubig sa yutang uga alang sa pasangil ni Satanas. Kung aduna kay buot ihatag, mao kanang imong kinabuhi ngadto kang Cristo. Ayawg ihatag ngadto sa uban, ihatag kini ngadto Kaniya. Kay mao kana ang Iyang gipakamatyan. Mao kanay Iyang katuyoan sa pag-anhi. Nakita mo?

37 Apan nahimo kining usa ka katungdanan diin nahimo ki—ki—kining usa ka tunglo ngadto sa magagmayng mga kabataan. Ang ubang kabus nga mga silingan diha sa kadalanan makadawat ug daghan, ug ang lain walay bisan unsa man, ug mitan-aw ra sila. Ug lunsay gayung sayup ang tanan. Kana lang. ug ang mga negosyanti nanagpatindog sa ilang mga negosyo niining mga dapita. Sila. . .Ania karon, ang asawa ko misulod niini aron mamalit alang sa kabataan, sa milabay nga tulo ka semana, ug giingnan, “Oh, nahutdan na kami sa among baligya. Kaduha namo piloa ang komprada niining tuiga, apan nahurot ra ang tanan.” Tulo ug upat ka semana sa wala pa magsugod ang panahon sa pagpamalit. Oh, unsang kadaku nga negosyo kini.

Ug luyo niining tanan, nasayud ba kamo kung giunsa pagsugod niini sa Pasko, nga mao kining atong gitawag nga Krismas, “Misa ni Cristo”? Ania

Amahan sama sa Iyang gibuhat sa unang higayon. Gituman gayud Niya kadto, tungod kay dili Siya mausab, tungod kay ang Dios mao ang Pulong. Tungod kay mao kana ang nagpadayag niini, gipakita kini sa katawhan, ug dili sila gusto nianang matanga. Anaa nay kaugalingon nilang mga kredo, anaa nay kaugalingon nilang mga denominasyon; ug kadto supak sa tanan nilang denominasyon; ug tungod niini, dili sila makadawat Niini.

78 Ug mahitabo ang mao rang butang karon. Kong moabot ang Mesiyas, Iyang dad-on ang mga butang nga gisaad sa Dios dinhi, ug sila anaa sa Biblia, ug magpadayag kanila sa atubangan sa mga anak sa tawo, ug ang matag denominasyon motalikud Kaniya. Wala sila magkinahanglan Niini. Wala silay mahimo niini. Apan ma—mao kana ang gipadala sa Dios kanila. Kong aduna may gipadala ang Dios kanila, nan mao na kana. Ug ilang gidaot kini, ug sa ingon ilang giangin sa pagkahinukman ang ilang kaugalingon, diha sa hut-ong sa katawhan, sama sa ginabuhat sa mga Judio niadtong adlaw, ug ang uban pa kanila. Oo, sir.

Hibaloi kung unsay Iyang pagabuhaton kong moabot ang Mesiyas sa 1963, nasayud ba kamo kung unsay Iyang pagabuhaton? Iyang kuniskunison ang matag denominasyon nga anaa kanato. Iyang gision kanang butanga diha sa yuta. Hinuon, moingon sila, “Kinsa man kini Siya. . .?. . .Si Doctor Talpulano o si doctor Talpulano?”

Siya miingon, nga “Kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang iyang mga buhat maoy inyong ginabuhat.” Husto gayud ang Iyang isulti. Dili Siya manimalus kanila sa bisan unsang paagi. Dili gayud Siya sa sinugdan, ug mao ra Siya sa gihapon karon kung unsa Siya kanhi. Ang bisan unsa supak gayud sa Pulong.” Mao kana. Ug ang ilhanan sa pagka-Mesiyas monunot Kaniya. Mao kana. Ug unya moatubang Siya kanila ug moingon, “Wala Ko ba matuman kung unsa kining nagakahitabo? Kinsa ba kaninyo ang makasumbong Kanako sa pagkadili matinoohon?” nakita mo?

79 Apan naninguha sila sa paghimo Kaniya nga usa ka pahoy, sa pagdala Kaniya gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit sama sa ginabuhat niadtong mga Fariseo: gidala Siya didto aron magpasundayag aron makakuhag dakung panon sa mga bisita, nga maoy magpamatuod nga Siya dili usa ka Profeta. Nasayud kamo sa sugilanon nga akong gitudlo niana. Nakita mo? Gibuhat usab nila ang samang butang karon kung unsay iyang matapok alang sa ilang kalingawan, ilang gibuhat ang samang butang. Ug miadto Siya. Halleuia. Miadto Siya, tungod kay kanunay Siyang moadto kung hain Siya dapita, samtang nasayud Siya kung unsay pagabuhaton niadtong mga Fariseo. Nasayud Siya nga ang mga Fariseo dili magpulos Kaniya. Nasayud Siya nga

politikanhong salabotan, pinaagi sa ilang modernong pagpangagpas, nga labi pang wala masayud sa Pulong sa Dios kay sa gibuhat sa Hatentot bahin sa Egiptohanong magkakabayo. Mao kana. Usa la—lamang ka tiyolohikanhong pagbati niini, o sa mga inutok nga mga butang nga gitanyag kanila sa paagi sa kredo o sa uban pang mga butang, ug ang Pentecostal nahimo nang talamayon uban niini. Pasayloa ako nianang pagkasultiha. Ang kadaghanan niining mga butanga sa magwawali nga mga babaye ug uban pa, usa kini ka tinubdan niini. Husto. Ug mao kana ikaw. Mosayaw ug pinaigat, ang edukasyon, mao kana ang usa ka matang sa—sa simbahan nga gipangita sa kalibutan. Mao kana ang matang sa mesiyas nga ilang gipangita: kadtong makahimo kanila sa paghiusa. Makaangkon kag usa. Uh-huh. Ang espiritu niini gikapalihok na diha sa mga anak sa atwo. Mao kana. Sa gihapon magpaka-Cristohanon, naangkon na nila kini.

76 Gipadalhan sila sa Dios, magpadala kanato sa 1963, kon magpadala kanato ang Dios sa 1963, mao ra nga dihog ang Iyang gibuhat kaniadto sa sinugdan, mahimong balibaran ta kini sumala sa ilang gibuhat kanhi. Tungod kay kong kanang Bugtong dinihog, ang Mesiyas miabot sa simbahan, mao ra Siya sumala sa giingon sa Biblia nga mao Siya. Mga Hebreohanon 13:8, nagingon kini, “Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.” Ug kon mangayo ta ug Mesiyas, sa Usa ka dinihog, unsa, mao bay atong gikinahanglan ang usa ka relihiyosong politiko? Mao bay atong gusto ang utokan nga sundalo? Mao bay atong gusto ang edukadong siyentista? Ug nagkinahanglan kag usa ka Cordero, nagkinahanglan ug usa ka Cordero nga maoy magpabalik kanato, walay kahimayaan sa ilang kaugalingon, kondili pabalikon sa Pulong, pabalikon. . .Ang usa nga mga motug-an kaninyo sa Kamatuoran bisan kung unsa pa kini (Nakita mo?, magpabilin niini, nga mopahiuyon niini. Wala sila magkihangalan niini. Kon moabot man Siya karon sama ra Siya kung kinsa kanhi, magpabilin gayud Siya uban sa Pulong sa Amahan. Iyang sigurohon nga ang matag Pulong nga gisaad sa Biblia ipadayag sa mga anak sa tawo. Husto kaayo kana.

77 Si Jesus miingon, “Kinsay makapamatuod Kanako sa sala? Kinsay makasumbong Kanako sa sala, sa pagkawalay pagtoo? Kong wala ba isulti sa Amahan ang tanan nga Akong gibuhat, kong wala Ko mabuhat kini nan sultihi Ako kung diin Ko kini mapakyas. (Amen.) Sultihi Ako kun diin ako hikabsi.” Amen. Nasayud ka nga ang sala mao ang pagkawalay pagtoo. Mao kana. Nasayud ta niana. “Kinsay makapakita Kanako nga wala Ko kini matuman,” Siya miingon, “Ang matag Pulong nga giingon sa Amahan nga pagabuhaton Ko? Kinsay makatulisok Kanako ug moingon nga wala Ko buhata kini? Kinsa ba kaninyo?” nan nganong wala man Siya biyai? Tungod kay gitagna na nga ilang buhaton kadto. Mao kana. Apan Iyang gibantayan ang Pulong sa

ang sugilanon niini, sa akong gamayng sinulat dinhi sa usa ka panid. Nahuman ko kini sa miaging tuig, sa wala ko pa itudlo dinhi, ang pito ka mga kapanahonan sa iglesia, akong gihisgotan ang “Consilyo sa Necaea,” ug sa “Wala pa ang Consilyo sa Necaea” ug sa “Tapus sa Consilyo sa Necaea,” ug ang mga “Amahan sa Necaea,” ug ang “Duha ka mga Babilonia ni Hislop ug ang kang Foxe “Libro sa mga Sinakit,” ug ang tanan, tungod kay nakadungog ako sa mga ministro nga mikutlo niini. Apan gusto ko nga akoy makabasa niini mismo aron makita, aron masayud a—ako kung unsaon ko kini pagbasa o pagsulti sa akong mga katawhan, tungod kay paninglan ako sa Dios sa adlaw sa paghukom kung unsay akong gisulti sa katawhan. Busa dili ko gayud isulti kong unsay giingon sa uban nga nakabasa sila, kondili gusto ko nga ako mismo ang makabasa niini (Nakita mo?) ug masayud niini.

38 Karon, sa tinud-anay, ang Krismas, nga si Cristo, nagtoo ako ug hapit kapamatud-an. . .sama sa pagkabanhaw mahimong kapamatud-an pinaagi sa pagtan-aw sa Magbubuhat, kung giunsa Niya pagbuhat niining tanang kinabuhi sa mga tanom, ug kung giunsa sa tanan ang pagkamapuslanon alang sa Iyang katuyoan nga mamatay, ug kong mamatay na kini, mabuhi kini pag-usab tungod kay anaay kinabuhi niini kanunay. Apan ang bugtong paagi niini nga mabuhi kini pag-usab, mao ang pagturok sa liso. Nakita mo? Karon, diha nianang maong kabuhatan gipadayag sa Dios ang Iyang kaugalingon, ug nagpakita kini nga kining tanang mga dios nga pagano ug uban pang mga butang nga naangkon ta dili husto. Tan-awa, silang tanan mga filosipiya lamang ug mga pagpanghanduraw sa hunahuna. Apan a—ang Usa ni Kinsa maoy nagbuhat sa langit ug yuta nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa Iyang kabuhatan, kung unsa Siya diha sa Iyang laraw. Ug unya kong. . .

Napamalandong mo na ba, sa pagkatawo ni Cristo, nga ang Anak sa Dios, kung nganong didto Siya matawo sa pasungan sa usa ka kamalig, ug gipahigda sa pasungan? Tungod kay Siya usa ka Cordero. Dili mahimong adto siya matawo sa kabalayan, ang mga carnero dili ianak sa kabalayan. Ug unya inyo bang hingmatikdan, sa dihang ila Siyang gidala ngadto sa Kalbaryo, ug kung nganong dili Siya makadalagan. Tungod kay anaay Iyang Krus nga Iyang gipas-an. Gibunalan Siya hangtud nga ang Iyang likud nagkadugo. Ug—apan ilang gidala Siya; ilang gidala ang Cordero ngadto sa ihawan. Nakita mo? Siya mao ang Cordero. Hinuon, ug kong kining tanang mga panghimatuod sa kinaiyahan, kung kinsa Siya. . . Ipanganak ba ang mga nating carnero sa Decembre o sa Abril? Oo. Tan-awa, binuang kini (Nakita mo? Ang pagtoo sa ingon.

39 Gibuhat na kini sa simbahang Romano Katoliko sa wala pa kini mahimong simbahang Katoliko sa Roma, diha nianang 86, 106, diha gayud

niana, o 306, diay. Atong makita nga mga paganong Romanhon nanagsimba kang Jupiter, nga mao ang dios nga adlaw; ug nagsimba sila kang Astarot, nga mao ang dios nga bulan, o sa laing bahin mao ang inahan sa—sa inahan sa langit. Ania karon, aron pagpahayag niini, sila miingon nga si Astarot, o ang inahan sa dios sa langit walay lain, ug mipadayag sa iyang kaugalingon kang Maria. Busa nagpabilin kini sa gihapon nga pagsimbag dios-dios, nga naghiusa sa Cristohanon ngadto sa pagsimbag dios-dios.

Ug usab, ilang gitugotan, o gisimba ug gitahud ang adlawng natawhan sa ilang dios nga adlaw, nga mao si Jupiter. Kana kung ang adlaw gikan sa pitsa uno sa Decembre, dili kini mobalhin, kanunay kining moagi sa kaprikorn.

Ug sa laing bahin, aduna akoy kinutlo gikan sa pamantalaan nga basahon ko unya, makapahikurat kini kaninyo. Naghisgot kamo bahin sa unsay nahitabo didto sa suba niadtong adlaw; ipakita ko kaninyo ang nakita sa Jerusalem aron paglig-on niana, sa milabayng mga semana diha sa pamantalaan. Mga butang nga ilang hingkaplagan sa Jerusalem pipila ka semana ang milabay sa hingpit magpamatuod nga ang Manolunda mipakita dinhi sa mao gayong takna ug mipadala ning maong pagpangalagad. Oo. Nakita mo? Dinhi niini, wala gayud ako masayud niini hangtud sa pipila ka mga semana nga milabay, ug karon ania na kini sa pamantalaan.

40 Karon, himatikdi samtang milabang kini niana, anaa ka—kana diha. . . Tan-awa. Karon, iniglabay na sa kaluhaag-usa sa Decembre, ang mga adlaw mosugod ug anam ka sayo ang matag usa, o madugay-dugay sa matag adlaw, hangtud sa paghidangat niini sa Julyo. Ug unya mosugod na usab pagsayo kadulom hangtud nga mingitngit na. . . Ug mao kana ang panahon sa pagpahulay. Ug ang mga Romanhong pagano moingon nga mao kana ang adlawng natawhan sa dios nga adlaw. Gikan sa pitsa uno sa Decembre o sa kaluhaag-usa sa decembre hangtud sa kaluhaag-lima sa Decembre, anaay ilang u—usa ka Romahong sirkus, palumba sa mga karwahi ug uban pa anaa niana, nianang panahona.

Nan, sa dihang ang mga Cristohanon o ang Romanhong mga Cristohanon, midugang sa ilang mga pagtulon-an aron lig-onon kining duruha, tali sa pagano ug sa Cristohanon, sila miingon, nan “Kon kini mao man ang adlawng natawhan sa dios nga adlaw, nan atong hiusahon kining tanan nga adlawng natawhan sa Anak sa Dios.” Mao kana ang inyong kaluhaag-lima sa Decembre alang sa inyong misa. Oh, unsang kamakalilisang nga butang. Nakita mo?

Karon, aron sa pagdugtong. . . Nganong moingon man kamo, “Dili man ingon niana ang ubang adlaw?” oo, apan gihuusa si Cristo sa pagano. . . Ang maong butang nga Iyang gianhi aron papason, ila Siyang gibalik pag-usab

katawhan nga dili gusto sa sistema, kadtong midawat sa sistema sa Dios, sa Espiritu Santo ug sa Pulong, sila miingon, “Kanang tawhana dugay nang husto.” Tingalig ulahi na.

Atong nakita ang mga Espicopalian, mga Presbyterian, mga Baptist, ang tanan nga nanuol ngadto sa Full Gospel Business Men, ang tanan nangita sa Espiritu Santo. Wala ba makasabot ang katawhan nga kana mao na ang takna nga ang Pangasaw-onon moabot, samtang ang mga nanghikatulog nga mga birhin nangabot ug namalit ug lana? Mao kana ang giingon ni Jesus nga pamanhonon miabot na ug misulod, ug wala sila makasulod? Ug samtang nanagbuhat pa sila niini, miabot ang Pamanhonon, ug gihinginlan sila didto sa kangitngitan sa gawas. Unsa man kini? Tingalig anaa kanila ang kalihokan, ang tanang pagpangandam, ang tanan nga—nga pagbati nga sama sa usa ka kalig-onan niini; apan ang iglesia gikatimrihan na ug wala na siya. Uh-huh. Tingalig usa kana ka profesiya.

74 Aduna silay gipangita; nagpangita silag usa ka butang kung unsaon nila sa pagpakabuhi sumala sa ialng kagustohan. Sila. . . Mao kanay gipangita sa kalibutanong simbahan, tawo nga—nga makaadto sa labing dakung simbahan sa siyudad diin ang tanang mga artista sa siyudad nahisakop. Makabaton sila ug labing hataas nga kampanaryo sa simbahan. Makabaton sila ug labing maayong organo. Makabaton sila sa—sa lingkuranan. Makabaton. Silag usa ka ministro nga dili mosultig usa ka pulong kanila bahin sa ilang pagkinabuhi: magdisco sila, magsalida silag unsang salidaha, makasul-ob silag mga purol, makapaputol sila sa ilang mga buhok, o makabuhat sila niining mga butanga; makapanabako sila o magpadayon ug inum nga sosyal. Kanang maong mga buhat sa kasimbahanan: usa ka modernong panag-inum, gitudloan ang inyong mga bata sa pag-inum; sa dili pagpalabi, sa dili pagpalabi niini; makatabako, apan di—dili magpalabi. Makasul-ob kutob sa inyong gusto, apan magpabilin la—lamang nga dalaygon ang imong kaugalingon sumala sa imong nahibaloan kung unsaon. Nakita mo? Oh, usa kana ka pagminaut, kanang yawa nga dinihogan, kanang giingon nga denominasyon, kanang gitawag nga relihiyon, iya sa yawa. Balik kang Cristo ug sa Iyang Pulong. Luwasa ang inyong kaugalingon gikan niining hiwi nga kaliwatan. Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, sa dili pa ulahi ang paghinulsol. Ug mahimo kana sa bisan unsang panahon.

75 Kung makita ta nga ang mga ulay nga nanghikatulog nagalihok sumala sa ilang gusto, nga daw nagapanghadlok sa katawhan sumala sa ilang kaigmat. Apan labot pa niana, hunahunaa, “Oh, himaya, dili ba kahibulongan man kini? Halleluia.” Oh, tan-awa. Unsang kalayo ang maabot sa mga tawo? Uh-huh. Unsang matanga sa kahimtang ang ilang makuha pinaagi sa ilang

maayo. Natawo kadto sa pasungan. Mabaho Kini alang sa nasud. Ug hinumdumi, nga ang imyong mga politika ug mga simbahanon mabaho usa sa atubangan sa Dios. Ang Dios naghigugma sa matahum nga alimyon sa pagkamapaubsanon. Wala magkinahanglan ang simbahan niana. Sa usa ka mini nga pagpaubos. . . Maoy gitinguha sa Dios ang usa ka matuod nga pagpaubos. Mao kanay Iyang gihigugma. Karon, anaa kanila ang ilang edukadong higanti.

72 Ang simbahan, nanginahanglan kini ug usa ka mesiyas. Unsa may gikinahanglan niini? Nagkinahanglan kini ug usa ka maalamon, sa sistema sa denominasyon, usa ka dinihog a—aron maoy modala kanila ngadto sa usa ka dapit. . . Pahimuslan ko ang akong panahon dinhi, aron kamo makasiguro nga nahitabo na kini dinhi sa gawas. Karon ang simbahan nangandoy ug usa ka maalam nga dinihogan kinsa nag-andam sa tanang butang, nga ilang kabuhian dinhi sa kalibutan, ang mga kababayen-an mahimo nang magpaputol sa ilang buhok, makapangmik-ap sa ilang nawong, ang mga lalake mahimong maminyo kaupat o kalima ka higayon ug sa gihapon mapabilin pang deacono, o makahimo silag bisan ilang gusto ug sa gihapon magpabilin sa ilang pag-angkon nga Cristohanon. Kini maoy inyong maangkon.

Wala kamo magkinahanglan sa Mesiyas sa Dios, ang dinihogan nga Pulong, ang Pulong nga gipadayag, ang Pulong nga midala Mismo sa unahan. Wala kamo magkinahanglan niana. Gipadala kini sa Dios kaninyo. Apan ang simbahan wala magkinahanglan niana. Maoy ilang gusto ang ilang kredo, ug maoy ilang gikinahanglan ang usa ka maalamon nga moandam sa mga kredo diin ang tanan moyukbo niini. Naangkon na ninyo kini; uh-huh. Anaa na kini sa iyang dalan. Makabaton kamog daghang mga anak niini, apan aduna unyay usa ka apohan nga motindog niadtong mga adlaw, ang usa ka Faraon nga wala makaila kang Jose. Mao kana ang inyong gikinahanglan; mao kana ang sa simbahan. . . makita mo ang maong pamaagi nga ilang gikabuhat, oo, sir, ang maong pamaagi.

73 Sa pinadayag 17 matin-aw nga nagsaysay niini, bahin,bahin sa karaang bigaon ug sa iyang mga anak nga babaye. Tukma gayud. Ug kining tanan mouli gayud sa inahan, ug anaa na kini sila sa ilang dalan karon aron magbuhata ug usa ka simbahan sa tanan. Maangkon mo gayud ang tukma, sa mga denominasyon, kung unsay inyong gusto. Pamati kanako. Kay mahitabo ra kini unya. Ug tingalig wala na ako niadtong pananhona. Apan kadtong dili modawat niana samtang misugod pagkunsad ang mga Kahayag sa kagabhion ug migula, nagapangita pa sila, kanita nila nga nangapugos sila ngadto sa ilang mga denominasyon, ug ang mga denominasyon mikuha niini aron pagluwas sa ilang dagway. Kinsa silang tanan magabuhat niini. Apan kadtong mga

pahiusa uban niini. Nakita mo? Mao kanang butanga ang sayop. Ug si Santa Claus, pipila sa mga tawong tigulang sa Germany, nga ginganlag si Kriss Kringle, molibot ug manghatag ug mga gasa sa mga kabataan sa adlaw sa misa ni Cristo; usa siya ka Katoliko, ug ilang gihimo siya nga usa ka Santos; ug karon mao na si San Nicholas. Nakita mo? Oh, maayo pang. . . Ilang. . . Kanang. . . Bisan pag unsaon nasayud na kamo niana. Tan-awa, gihisgotan ta sila diha sa mga kapanahonan sa iglesia.

41 Apan niining kabuntagon, mao kini ang buot kong isulti, nga ning umalabot nga adlaw sa krismas wala nay maayo pang kahimtang sa kalibutan kay sa napulog-siyam o kawhaan ka mga katuigan ang nanglabay sa pag-anhi ni Cristo. Walay kalainan niini. Mao ra gayud nga kahimtang kay sa kaniadto, mao ra usab kini karon. Ilang. . .Kong himuon ko ang panapos gikan sa unsay, o usa ka teksto gikan sa unsay akong isulti, nga: “Ang Pagkagusbat sa Kalibutan.”

Sa pag-anhi ni Cristo sa panahon sa Pasko sa milabayng napulog-siyam ka tuig, ang kalibutan nagusbat na; mahugaw na ang tanan. Ang relihiyosong kalibutan mahugaw na. ang Romanhong kalibutan, subay sa maayong pamatasan, nagakahugno na. oh, ang pagkamakihilawason sa kalibutan. . . Ang mga Judio mitalikud sa ilang Dios ug gikuha ang ilang balaang mga fiesta ug gihimo kining usa ka sinubli-subli nga kalagdaan. Ang Dios mingbiya na kanila. Ug nasayud nga dihay mga butang nahitabo; sama sa ginabuhat sa tibuok kalibutan; aron sa pagpadayon niini kanunay. . . Nagakagusbat na kini. Ug adunay butang nga naghiusa niini, ang matag nasud sa ilang kinaugalingong pamaagi nagpaaabot sa mga butang o sa usa ka tawo nga moabot aron dumalahon sila.

42 Kon kana dili man mao ang hulagway karon, nan wala ako masayud sa kalibutan. Kini nagapangitag usa ka butang nga mopugong niining tanan. Sama ra kini kaniadto sa milabayng duha ka libo ka tuig. Ang kalibutan sa milabayng duha ka libo ka tuig nagapangita ug usa ka Mesiyas aron kuptan pagdungan ang maong butang. Apan sa milabay nga duha ka libo ka tuig, gihatagan sa Dios ang kalibutan ug Mesiyas. Tungod kay kon aduna kitay gipaabot ug gipangita, ang Dios mopadala niini kanato. Ug karon, ang kalibutan sa paghilabay sa duha ka libo ka tuig, mibalik sa samang kahimtang sa unsa kini kanhi sa milabay nga duha ka libo ka tuig. Nagakahugno siya, ang kanasuran. . . Walay—walay patukoranan bisan usa. Ang Komunismo, Katolisismo, Protestantesmo, mga politiko, ang kadunganan, ang tanan nagakagusbat na.

Ug nanag-ampo sila alang sa usa ka Mesiyas. Apan ania karon ang unsay buot kong isulti: Kon ugaling man Siya, dawaton ba nato Siya, o ato

bang buhaton ang unsay ilang ginabuhat? Ato ba Siyang balibaran? Nsayud ba kita kung unsa gayud ang atong gikinahanglan? Usahay gusto kita—mag-ampo kita sa atong gusto, ug usahay ang atong gusto dili mao ang atong gikinahanglan. Kinahanglan nga dawaton ta nga wala ta makasabot sa atong gikinahanglan; ug nagtoo kita nga nakasabot ta. Apan ang Dios nagsaad sa paghatag sa atong mga gikinahanglan, ug mao kanay Iyang pagabuhaton.

43 Dinhi, unsa kaha kong ang bata nga Joseph, ang nag-edad ug pito ka tuig, gustong mouban kanako sa pagpangayam, ug mohilak ug mosinggit aron kuhaon ang akong utomatik nga pusil nga puno ug mga bala, nga moingon, “Makahimo ako pagpusil ug rabbit, papa”? sa ingon, dili ko—ko siya tugotan nga buhaton kana, gani naghunahuna si—siya nga gikinahanglan niya kini, apan labaw pa akong nasayud niini kay kaniya.

Unsa kaha kon ang inyong bata nga usa ka tuig ug tunga ang edad makakita kanimo nga nagapamalbas ug usa ka mahait nga navaja, ug misinggit ug mohilak tungod nianang maong navaja? Nga nakita ka niya nga namalbas, ug gusto usab niya buhaton ang samang buhat. Tan-awa, nasayud ka kung unsay maayo alang kaniya. Bisan pa niini dili i—ikaw gusto nga kuptan niya kini, tungod kay ang usa ka amahan nga masinabtonon dili mo gayud pagabuhaton ang maong butang nga sama niana; kondili tagoon mo kini gikan kaniya. Ug usab sa makadaghang higayon nga nagkinahanglan kitag mga butang nga supak sa Dios sa pagkasayud kung unsay atong gikinahanglan, ang ingon Iyang ihatag kini kanato.

44 Ug nangamuyo sila alang sa usa ka Mesiyas. Nagkinahanglan sila ug usa ka Mesiyas. Apan ania na kini karon. Ilang gikinahanglan Siya sa pamaagi nga—nga maoy ilang kagustohan. Ug gipadala Siya sa Dios sa kahimtang nga maoy Iyang gusto Kaniya, ug ilang gibalibaran Siya. Ug gibuhat na kini nila karon, gibuhat ang samang butang karon. Ila na usab Kining gibalibaran.

Ilang gibuhat ang mao rang butanga karon sumala sa ilang ginabuhat kanhi. Kay ngano man? Tungod sa mao rang hinungdan, mao rang hinungdan. Sa gihapon mianhi Siya, ug nasayud ta nga mianhi Siya. Mianhi Siya, ug alang kanila, apan wala Siya moanhi diha sa urog ug diha sa paagi nga ilang gitinguha sa Iyang Pag-anhi. Ug kon adunay ipadala ang Dios kanato karon, sa atong pangandoy niini, ug ang iglesia, ug kung ipadala kini sa Dios, wala ta magkinahanglan niini. Dili Kini moabot nga mohaum sa kagustohan sa atong denominasyon. Dili kini moanhi nga mohaum sa a—atong tiyolohikanhong pangagpas bahin niini. Apan mao kini a—ang maong butang nga atong ginaampo. Ang maong hangyo nga atong gipangayo sa atubangan sa Dios, ug gipadala kini sa Dios, kanato, ug gibalibaran ta kini.

makina nga makapanglimbong ug boto, ug ang kugalingon ninyong pamantalaan maoy nagsabwag niini sa tibuok nasud; ug wala kamoy nahimo bahin niini aron tul-iron. Apan naangkon na ninyo kini. Mao kana ang matang sa mesiyas nga inyong gitinguha, busa nagtoo ako nga tingalig makapahulay na sila: ilang naangkon ang utokan, usa ka maalam, siguro, maabtik, taas ug kinaadman.

70 Ug nasayud kamo sa maayo ug matarung sa—sa gitudlo sa inyong Ginoo, nga ang mga tawong daotan ning panahona, ug sa matag adlaw, mao kanunay ang mga tawong maalam. Wala ba kamo masayud nga katawhan man ni Cain ang nangahimong siyentista ug maalam, samtang ang katawhan sa Dios mga magbalkantay lamang ug uban pa, nga nagpadulong ngadto sa kalaglagaan? Ug kadto rang mga kabus nga mga mag-uuma ug uban pa ang nangaluwas sa arka, ug ang manggialamon nangalaglag. Wala ba kamo masayud nga si Jesus nag-ingon, “Ang mga anak niining panahona, niining kalibutana, la—la—labi pang maalamon ug maabtik kay sa mga anak sa Ginghamarian”? kay ngano man? Tungod kay sila mga nating carnero; ug nagkinahanglan silag magmamando. Ug misulay sila pagpili sa ilang pangulo pinaagi sa kinaadman, mao man usab ang maabtik; apan ang mapainubsanon mipili sa ilang Magmamando, nga mao ang Espiritu Santo. Mao kanay hustong gibuhat sa iglesia. Ang mga heganti sa denominasyon maoy gipili sa simbahan, samtang ang matuod nga Lawas ni Cristo mipili sa Espiritu Santo ug sa Iyang Pulong. Kini nag-agad kung unsay imong gipadumala kanimo. Ang nating carnero kinahanglan pagamanduan, ug mao kanay atong gipadulngan.

71 Karon, anaa nay ilang mesiyas, ang ilang dinihogan nga magtutudlo, maabtik, utokan. Oh, tan-awa. Wala pa sukad ing Presidente nga mibarug nga sama sa tawo ka maalamon. Ania karon, motindog siya dihadhi ug ibutang ang. . . Hinuon, nagtoo ako nga karon o karong gabii, o sa umalabot nga mga adlaw o sa duha ka adlaw, nadungog kini sa sibya sa miaging adlaw, nga, nga, pangutan-on siyag bisan unsa. Tinuod kaayo, ang u—usa ka edukadonmg makinarya, mao kanay gisaligan sa America, karon atong tan-awon kung diin kini iniyo makuha. Uh—huh.

Kay inyong gisalikway , America, inyong gisalikway ang mensahe ni Cristo; inyong gisalikway ang Espiritu Santo nga gipamatud-an sa inyong atubangan, bisan gani diha sa inyong capitolyo, diin ang gahum ni Cristo mipakita Mismo, ug makaila sa mga hunahuna sa mga tawo, ug makahimo pag-ayo sa masakiton, ug makatutol sa tinagoang mga dapit sa kasingkasing, ug sa tukma nagabuhat kung unsay giingon sa Dios nga mahitabo sa katapusang mga adlaw, ug unya inyo Kining gisalikway: kay dili kaayo



67 Ang Russia nagkinahanglan ug siyentificanhong utokan alang sa ilang dinihogan nga mesiyas ning Pasko. Mao kanay ilang gusto nga ihatag. Ang India nagkinahanglan ug usa ka mesiyas nga makapakaon kanila ug makapabisti kanila nga dili na sila maghago.

America, unsa may inyong gusto? Unsay may inyong ikasulti, America? Dugay nang nangayo kamog mesiyas. Himatikdi ninyo, kay girecord kini. Dugay nang nagapangayo kamog mesiyas, unsa may inyong gusto? Inyo nang nadawat kung unsay inyong gusto. Nagkinahanglan kamog usa ka politiko, ug naangkon ninyo kini. Karon, unsaon man kini? Iya kamong kasukan pag-ayo; mao kanay hustong pagabuhaton, iya kamong ihatud sa lubnganan. Kay maoy inyong gusto kini; inyong nadawat ang inyong gitinguha. Karon, unsa may inyong buhaton niini? Anaa na kini sa inyong mga kamot karon: ang modernong Ahab ug Jezabel. Ang butang nga gitinguha dinhi alang sa kagawasan, inyong giduot ang inyong kaugalingon diha niana pag-usab, apan mao kanay inyong kagustohan. Maoy inyong gusto ang mga flatap nga Ricky, ang modernong Elvis ning panahona; naangkon na ninyo kini. Maoy inyong gusto ang utokan, ang edukadong poliiko nga banggiitan sa kalaalam; kini maoy inyong naangkon. Giunsa man ninyo kini? Pinaagi sa mga maayong mata sa katawhan.

68 Karon, dili ako Democrat ni Republican, kondili Cristohanon ako. Tan-awa, nakita mo? Silang duruha mga dunot na. apan kung ang tawo nga nagpakita sa labing ubos nga mga hunahuna ug paglaum sa Cristohanon sa pikas bahin, ug unya inyong talikdan ug magbutang ug mga makinaryas aron pagbuhat sa unsa? Aron magpili sa utokan nga inyong gikinahanglan. Giunsa man ninyo kini? Inyo siyang gipahimutang sa television, ug gilukop kini sa tibuok nasud, oh, tan-awa, gisulayan pagsusi ang gahum sa kinaadman tali sa duha ka mga presidente nga mapili. Inyong gipili ang usa nga sa inyong pagdahum anaay maayong salabotan, sa walay panglantaw kung unsay anaa sa luyo niini.

69 Nakita ba ninyo kung unsay inyong naangkon sa inyong gihangyo? Uh—huh. Uh-huh. Oh, Pasko na usab. Oo, ang America nakadawat na sa iyang mesiyas: unsa may inyong buhaton kaniya? Bantayi siya kung unsay iyang pagabuhaton kaninyo. Hinumdumi ninyo, sama sa gibuhat ni Hitler sa Germany. Hinumdumi ninyo; ipabilin kana sa inyong kaisipan. Kay anaa kini sa teyp. Oo, naangkon ninyo kini. Apan, sa gihapon anaa pay daghan nga nagagikan niining maong rebaybal nga milabay niining nasura, igong mga tawong maugdang nga nahibilin kauban sa salabotan nga kanila anaa pay kahadlok sa Dios, nga maoy mobuhay ug nagbaton niini ug dugay. Apan nagmugna kamo ug kinaugalingon pinaagi sa inyong mga makinaryas, usa ka

Nangandoy tag usa ka Pinaskohan gikan sa Dios, apan gikinahanglan ta kini sa paaghi nga maoy atong gusto. Gipadala kini sa Dios sa paagi nga gikinahanglan ta kini. Nasayud Siya kung unsa ang nasud; nasayud Siya kung unsay gikinahanglan sa Iglesia. Apan nagtoo kita nga nasayud ta, apan labi pa Siyang nasayud kung unsa kini.

45 Karon, sumala sa akong dili pa lang dugay, mibalik na usab kita niining Krismas, ang kalibutan nga nagakagusbat. Atong hinganlan ang pipila ka mga butang nga akong gisulat dinhi.

Tan-awa ang pagkamakihilawason sa kalibutan: wala kini diha sa ubos nga kahimtang, malisud gayud. Aniaay a—akong sinulat dinhi nga gusto kong basahon ang duruha ka mga laray niini. Makita kini diha sa u—usa ka mantalaan, sa “Standard Bearer of Africa,” nagaingon, “Ang pagkamatay sa kaugdang. Ang kaugdang sa pagkababaye nga mao kanang matahum nga matang nga gibutang sa Dios diha sa tawhanong panimalay raon pagbantay sa maayong pamatasan niini naghimalatyon na karon, samtang ang inosenting ka babayen-an ug mga dalaga miyukbo sa ilang mga tuhod ngadto sa diosa sa urog ug wala magpanuko sa paglig-on ngadto sa tumang pagpakaulaw sa kaugdang sa labing bag-ong mga urog.” Aniaay akong hapit mag-usa ka panid dinhi niini, kay masukad wala gayud ako makadungoh ning mga butanga. “Ug ang paghilawasay giisip na nga usa ka balaodnon sa mga Cristohanon ug sa mga dili Cristohanon.”

46 Tungod niini ang atong minahal nga Igsoong Arganbright ug ako samtang naglakaw diha sa dalan sa sayong kabuntagon, among gihisgotan ang bahin sa maong pagtulon-an. Malisud na pangitaon ang usa ka babaye nga adunay igong kaugdang nga maulaw. Daghan na silang hingdunggan nga mahilas nga katistis ug mga kahugawan, ug, ania karon, wala ka nay ikasulti aron maulaw pa sila. Niadtong bata pa ako, diyutay lamang ang dautan, ilang mik-apan ang ilang mga nawong, ug molabay ra kadto, ug laing usa ka batang babaye ang nagsul-ob ug mubong saya ang nagpakita sa tulonghaan, ug didto ako nagtindog, nga may gikasulti, ug mitan-aw siya ug nakita ang iyang mubong saya, namula ang iyang nawong, ug mipahilayo siya kanako, usa ka napulog-unom ang edad sa maong babaye. Tan-awa, unsang ka. . . Gihatag kana sa Dios nga bili aron pag-amping sa atong mga kadungganan.

Nan mahibulong pa ba kamo kung nganong mosinggit ako batok nianang walay kapuslanan nga ania kanato karon, ug magtawag sa atong kaugalingon nga mga Cristohanon, ug ang mga kababayen-an nanagsul-ob ug nagpakaulaw, ug ang mga kalalaken-an nanagpanabako, ug uban pa, ug nanagpadayon niini. Ug ang mga ministro diha sa pulpito, mipahiuyon niini, ug dili ka gani paduolon sa imong pulpito aron pagwali batok sa maong mga

butang. Ambot lang kung wala ba kita magbuhat sa tanan karon sama sa ilang gibuhit kaniadto sa milabayng duha ka libo ka tuig.

47 Hinumdumi, nga sa dihang ginabuhit kana sa Israel, mipatindog ang Dios ug usa ka Isaias. Sa paghilabay na niadtong panahona, misugod na usab sila, mipatindog Siyag usa ka Jeremias, ug hangtud sa hangtud. Ug wala gayud ang Dios mag-usab sa Iyang pamaagi sa pagbuhat sa maong mga butang; tungod kay Siya mao ang walay katapusang Dios. Dili Siya mausab. Ang una Niyang hunahuna sa pagbuhat niini magpabilin ra gayud nga mao sa gihapon.

Ang gikinahanglan ta karon mao ang usa ka Mensahe nga dinihogan pinaagi sa pagkamanunubos ni Cristo. Apan modawat kaha sila niini? Nangamuyo sila alang niini, apan modawat kaha sila niini? Dili sir, dili sila modawat niini. Ilang gipalansang kini sama sa ilang ginabuhit sa unang higayon. Ang kasingkasing sa tawo malimbongon.

Ang pagkabuotan, ang nasudnong panagbangi. . . Anus-a pa man ang kalibutan magusbat sa mga maayong pamatasan kay sa ania niini karon? Ug kinsa may nagpahimutang sa—kinsay nagpahimutang sa lakang? Kitang mga Americano.

Samtang didto ako sa—sa San Angelo sa Roma, dinhi dili pa lang dugay, sa daplin sa lubong ni San Angelo, dihay usa ka sinulat nga alang sa mga babayeng Americanhon nga nagaingon, “Palihog pagsanina alang sa pagtahud sa minatay, sa dili ka pa mosulod sa lubong.” Ang usa ka relihiyosong nasud, giila nga mahinadlokong sa Dios nga nasud, nagpuyo kita sa kanhing mga kasinatian sa ubang mga katawhan, sa atong mga katigulangan nga mga Cristohanon.

48 Ang nasudnong panagkabangi. . . Wala pa sukad ing panahon dinhi sa kalibutan nga kining kalibutana adunay nasudnong pagkabahinbahin ug pagkagusbat kay sa ania niini karon. Tan-awa, makakita kamog mga sinulat, ug mga balita, u—ug mga comentarista, u—ug mga nagapanagna, ug uban pa, nga naghisgot sa mga bomba ug kung unsay ilang mahimo: sa usa ka gamayng nasud nga moguba sa tibuyok kalibutan. Ug wala nay kalinaw tali kanila. Dili ka makadalag kalinaw nianang paagiha. Ang kalinaw ug panaghiusa dili moabot pi—pinaagi sa mga politika; moabot lamang kini pinaagi kang cristo. Dili sila modawat Niini.

Unta makasulti pa akog usa ka butang dinhi: Ang pagkadunot sa atong politika, tan-awa, dunot na kaayo ang politika. Nakadungog kamog “Mananabag” sa miaging gabii, ug ako mao man, o sa sibya, nga usa ka takna o duha nga nagagikan dinhi sa Louisville, diin ilang gipalatay sa tibuok nasud. Ug naghatag silang. . . Ilang gihisgotan matag karon ug unya ang

ug bisan unsa. Dili, sir, kay wala sila magkinahanglan niini. Kana lang ang anaa niini; wala sila magkinahanglan niini. Wala sila makinahanglan ug sama niana. Maoy ilang gikinahanglan ang dinihogan nga mesiyas. Hinuon, ang “Mesiyas” nagkahulogan nga “Usa ka dinihogan.” Busa kon dinhogan ang ilang gipangita, nan usa ka dinihogan na siyentista ang ilang gipangita, usa ka utokan nga makadala sa atomika ug pabuthon sila, kinsa makadaug sa kawanangan, nga makadala sa Russia ngadto sa bulan, ug molingi ug manampok sa kaugalingong dughan, ug moingon, “Ang uban pa kaninyo sa kalibutan mga iro; alagara kami.” Mao kini. Mao kanay gipangita sa Russia. Oh, oo, sir. Nasayud ba kamo, nga ang tibuok kalibutan nagtinguha. . .

66 Ang Germany nangayo ug usa kanila dili pa lang dugay. Nakaangkon silag usa. Tan-awa kung unsay nakuha usab niini. Nakita mo? Hingsabtan ninyo, dili ba? Nakaangkon silag usa ka Hitler. Ug unsa may nakuha nila sa ilang kaugalingon? Kagubot. Mao kanay kalidad niining dinihogan nga mesiyas kong inyong isalikway ang Mesiyas sa Dios. Unsa may ilang naangkon? Sa dihang miabot ang Pentecostal nga mga panalangin sa Russia, o sa Germany, ilang gisalikway ang mensahe. Ilang gipangataw-an sila ig gipabilanggo sila. Unsa may ilang gibuhit? Ilang gisalikway ang Krus, ug ilang naangkon ang duha ka Krus, ang swastika. Dili kamo makadawat ug kalooy, ug sa ingon wala nay nahibilin pa gawas sa paghukom. Tinuod kana, higala. Karon, tan-awa kung hain na sila karon. Nakita mo?

Himatikdi, kay wala nila kinahanglana ang pagpamembro bisan diin mga katawhan lamang sila nga misipak. Ilang gidawat ang sayop nga mesiyas. Ug kon ang Russia makaangkon ug usa nga sama niana, bisan pag giunsa nila pagdawat ang ilang mangialamon, modawat ra kini sa gihapon sa samang kahimtang; ug kini maoy moguba sa tibuok nasud. Nakita mo?

Karon ang India nagkinahanglan ug usang dinihogan. Nagkinahanglan silag usa ka mesiyas. Karon hinumdumi, nga ang “mesiyas” nagkahulogan ug “dinihogan” Nagkinahanglan silag usa ka dinihog. Unsa may ilang gikinahanglan? Nagkinahanglan silag usa nga maoy mopakaon kanila, nga mohatag kanilag makaon, nga mopabisti kanila nga dili kini nila hagoan: nga igo lang sila maglakaw-lakaw sa kadalanan ug ipangitsa kini gikan sa usang dapit ug sa lain. Ikaw kana. Dili sila maghago; gusto ra silang magapangayo. Busa maoy ilang gusto ang usa ka balaang tawo nga motindog ug mokab-ot sa tumoy kakahoyan ug tay-ogon kini, ang tinapay ug sad-an, u—ug uban, nga gikan sa ibabaw nila, ug mag-alirong sila ug mangaon, ug mangatulog sa tibuok adlaw, ug mobangon ug magsul-ob ug maayong bisti; ug ma—mao kana ang matang sa mesiyas nga gitinguha sa India.

ug aduna kitay gipangita. Dawaton ta kini. Karon, kong kini atong gidawat ug midala kanato sa politika, nan kanang butanga ang nakapadunot kanato.

64 Adunay gamayng isugilon ko sa nasudnong nagdumala sa Christian Business Men. Usa kini ka maayong pundok sa katawhan, apan kong ilang sugdan ang sayup nga pamaagi, nan mapulpog sila sama sa uban kanila, nga nangahimong denominasyon. Ug gusto kong iampo ninyo ako ug kining tawhana. Kinahanglan nga moadto ako; kay anaa akoy panan-awon gikan sa Ginoo alang kaniya. Nakita mo? Ug kong dili sila mobalik, kong mopadayon sila, nan nagpadulong sila ngadto sa pagka-organisasyon. Ug kung mopadayon man gayud sila, nana human na ang Dios niini. Mao kana.

Tan-awa, ang mga tawo dili mahimong magkahiusa, gawas kun ilang makita ang kaugalingon nilang mga pangaggpas. Mao kanay hinungdan nga tinagsa ang pagkuha sa Dios. Nakita mo? Ang Dios dili motagad ug dili gayud motagad sa denominasyon, walay dapit sa kasaysayan nga gibuhat kini sa Dios. Tinagsa ang Iyang pagtagad, sa usa ka tawo. Mao kana. Apan atong gipaningkamotan pagpundok ang katawhan ug moingon nga kining paagiha ug kanang paagiha, ug uban pa. ang unang butang nga imong mahibaw-an, bantugan, utokan, maalamon sa salabotan, kining mga hegante nga gidala sa yawa, mianhi ug miingon, “Nan, kinahanglan nga ingnon kini niini. Ikapamatuod ko kini kaninyo.” Bisan kung unsa pay inyong ipamatuod, kon kini supak nianang maong Pulong, nan pahalayo gikan niini. Mao kana. Ginapalid sa matag hangin sa toloohan, nga gihuyop niini bisan asa ug mobuto sa tanang takna. . . Tinuod kini.

65 Ang Russia karon nagapangita sa usa ka dinihogan nga mesiyas. Unsay ilang gipangita? Unsa kaha kong padalhan sila sa Dios ug dinihogan nga Mesiyas, usa ka Cordero sama sa Iyang gibuhat sa milabayng napulog-siyam ka mga katuigan? Ila kining papason sama sa gibuhat ni Herodes, ilang paningkamotan ang pagpapas niini. Unsa may hunahuna sa Russia bahin sa mesiyas? Siyensiya ang ilang gikinahanglan. Maoy ilang gikinahanglan ang dinihogan nga siyensiya—ang usa ka siyentista, ang usa ka salabotan nga maoy modaog sa kalibutan alang kanila, aknang makapadaug kanila, sa uban pang bahin sa kalibutan paingon sa bulan, nga modaog sa kawanangan, kinsa makadala kanila lapas pa sa kabituonan. Mao kana ang matang sa mesiyas nga gipangita sa Russia.

Oh, Dios. Karon paminawa, ania na usab kita karon sa panahon sa Pasko. Unsa kaha kong naangakon na nila kini? Nakita mo? Tan-awa, nasayud ang Dios kung unsay atong gikinahanglan, dili kay kung unsay atong gusto. Karon, tun-i kana. Unsa kaha kung nadawat sa Russia ang ilang dinihogan? Karon, dili gayud sila modawat ug usa ka Cordero. Dili, dili, dili sila modawat

nagkalainlaing mga hilisgotan, ug ila kining gihatag kang Mr. Nixon nga mibiya sa politika human siya mapildi sa piniliay, sa bugnong lugaynon sa Los Angeles, o sa tibuok California, ug mobalik pa ba siya? Ug ang sibya, human sa duha o tulo ka takna, naminaw ako niini didto sa balay ni Igsoong Charlie, ug naminaw kami niini ni Igsoong Wood ug ako, diha sa radyo. Ug among gingsayran nga si Nixon, sa tanang mga nasud dinhi sa silangan, kutob sa maabot sa sibya, sukad sa Mississippi ngadto sa Pennsylvania, nga iyang mapildi si Mr. Kennedy, ug ang katawhan nanag-awhag ug nagpakita, hapit upat o usa ka buto. Ug unya usa ka tawo ang mitindog ug miingon, “Kon walay inyong makina sa pagpanlimbong mahimo gayud siya nga Presidente.” Anaa ra. Ang politika, maoy pagpanglimbong, nangadunot ang matag dapit. Wala ko siya basula; giangin ko usab ang akong mga kamot, ug gipasagdan nga madunot ang mahugawng mga butang. Monunot kini sa kalibutan bisan kong unsaon. Apan lig-ona ang imong mga kamot nganha kang cristo ug ingna, “Ania ako, Ginoo.”

49 Ang nasudnong panagkabangi. . . Ug karon, unsay angay mong hunahunaon nga kinahanglan unta sila maningkamot sa pagkuptanay, nagkabulag na man hinuon sila. Sama kana kanhi sa paghiabot sa takna sa milabayng duha ka libo ka tuig sa dihang nabahin ang kalibutan. Nagusbat na usab kini karon ilalum sa mao rang kahimtang.

Ug unya ang pagkamalimbungon sa simbahan, oh, tan-awa, ang relihiyosong panglimbong. . .oh, usa kini ka talamayon kung tan-awon ang kalibutan human sa duha ka libo ka tuig diha sa Biblia ug ang Espiritu Santo nga dinhi kalibutan, ug karon nahugno ra sa gihapon sama kangil-ad kanhi sa milabayng duha ka tuig. Ang relihiyosong pagpanglimbong, ang politika misulod sa relihiyon, ug ang relihiyon misulod sa politika. Unsay kamakalilisang butang tan-awon ang kahimtang. . . Nasayud ako nga kini. . . Moingon kamo, nga “Igsoong Branham, idibuho mo unta kanamo ang hulagway sama niining ania dinhi sa panahon sa Pasko.” Kinahanglan nga masayud kamo sa kamatuoran, kung unsay angay ninyong hisayran. Karon, unsaon man sa. . .

50 Manalangin ang Dios, apan kanang maong panalangin magaabot lamang ubos sa usa ka kabilanggan, usa sa mga gikinahanglan nga kinahanglan makab-ot mo. Ug kon dili mo makab-ot kanang mga gikinahanglan, nan ang mga panalangin ug mga saad sa Dios dili magpulos kanimo. Ang Dios nagsaad nga makigtambo sa Israel kon ilang bantayan ang maligdong nga mga fiesta ug mga butang u—uban sa kabalaan ug sa kamatinud-anon. ang Dios nakigtambo kanila. Apan sa dihang Siya—ilang gihimo kini ingon nga usa ka tulomanon sa panimalay, diha-diha gibalibaran na kini sa Dios; Siya miingon nga sila

nangahimong kabahong sa Iyang atubangan. Busa mao ra kini karon, nga kinahanglan nga a—a—atong balikon kung unsay kamatuoran sa butang.

Politikanhong panagkabangi sa mga kasimbahanan, karon aduna kitay siyam ka gatus nga nagkalainlaing mga denominasyon sa Cristohanon nga ang usa makig-away batok sa usa. Tan-awa, kana dili sama sa kadautan sa Iyang pag-anhi, kay dihay upat o lima ka mga pundok, ang Fariseo ug mga Saduceo, ug uban pa. apan karon anaay atong siyam ka gatus ug uban pa. tan-awa, nagkangil-ad kaayo ang kahimtang niini, mao man ang iglesia, ning panahon sa Pasko, kay kanhi sa milabay sa napulog-siyam ka gatus ka tuig sa panahon sa Pasko. Nagkadaotan na ang kahimtang niini karon. Ang panagbangi sa denominasyon. . . Unsa may hinungdan niining tanan, mga higala, tungod kay ang mga politiko mikuha sa dapit sa Espiritu Santo.

51 Gustong kuhaon sa Espiritu Santo ang Pulong sa Dios ug dumalahon ang iglesia ngadto sa kadaugan, apan ang mga lakang sa edukasyon, ug politikanhong mga lakang, ang mga kredo ug mga denominasyon maoy midala niini diha sa siyam ka gatus ka nagkalainlaing mga gipdulngan. Busa ang iglesia walay, kanang gitawag nga Iglesia. . .Dili ang matuod nga iglesia ang gipasabot ko; sa gihapon nagapangamay pa siya. Oh, oo. Nagpabilin ra Siya nga mao sa gihapon. Apan ang gitawag nga simbahan sa kalibutan, mao kana a—ang kabhang nga naghawid sa kalibutan pagtingub, nga maoy naghiusa sa atong gitawag karon nga maayong pamatasan ug uban pa dinhi sa kalibutan, mahugaw na kini. Nangagabok na ang mga tanud ni—niini, ug siya. . . Ang mga anay sa kadalo-amoy mikaon sa maong patukoranan diha sa ilalum niya. Kini maoy labing tinuod. Karon, diha sa maong kahimtang kini nag-ingon nga kini mokuha, sa ikaduhang timoteo 3, “Madali-dalion, tigpagawal, mahigugmaon sa kalipayan kay sa paghigugma sa Dios,” ug uban pa.

52 Ug kong makita ang politika sa kahimtang niini dinhi sa mga nasud, ug kung makita ta ang mga kasimbahanan diha sa pagpangadunot niini diha sa mga denominasyon, ug ngani nagtinguha ta nga moanhi ang Dios kanato diha nianang mga butanga. . . Dili moanhi ang Dios diha nianang sandayonga uban kanato, ubos sa mga butang nga papaanhion nato Siya. Dili kini Niya buhaton. Tungod kay balaan Siya, ug nasayud Si—Siya kung unsay labing maayo. Kong motawag ta, motubag Siya kanato. Ug kung magpadala Siyag tubag, mobalibad ta niini. Gusto ta sa paagi nga maoy atong gusto niini. Ug naninguha ta pagkuha sa Dios, ug naninguha sa pagluwas sa atong kaugalingon, pinaagi sa maong butang nga gikapamatud-an na kanato. . . Iglesia, palihog pamatia kini. Ang maong butang nga diosnon nga gipamatud-an kanato, mao kana ang nakapadunot kanato, ug bisan pa niini atong

kalinaw diha niana. Dili ka makakita pinaagi sa tinawhanong kahimoan. Wala kana diha. Ginapalid sa tanang hangin. . .

62 Ang iglesia nagpangitag usa. Nagkinahanglan silag. . .Ang kalinaw sama sa balud nga ginapalid sa matag hangin sa doctrina usab. Gihurus ang tanang butang, ang usa kanila moingon, “Oh, alang kanako ang maayo tang buhaton. . .”

Nagtoo ka? Kinahanglan nga dili ka maghunahuna sa pagbalik. Tapus na ipadayag sa Dios ang Iyang mga hunahuna. Wala kay katungod sa paghunahuna. “Batoni diha kaninyo kining hunahuna nga anaa kang Cristo.” Ug nagmasinugtanon Siya ug nagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Siya miingon, “Kon wala Ko buhata ang mga buhat sa Dios, nan ayaw kamo pagtoo Kanako.” Nakita mo?

Dili ka kinahanglan maghunahuna. Tungod kay Siya ray Bugtong maghunahuna. Batoni diha kaninyo ang Iyang hunahuna; kay mahisama ang imong panghunahuna, ug mao kana ang Iyang Pulong. Unsaon mo sa pagpakahunahuna ug lain? Iya nang gipadayag ang Iyang mga hunahuna dinhi kanato. Apan ang atong panghunahuna maoy atong gusto, “Sa akong pagtoo kinahanglan kini maoy ilang pagabuhaton.”

63 Nakasakay ako kauban sa minahal nga tawong tigulang gahapon, nga miadto aron pag-ampo sa bata nga masakiton. Ug sa among paghiabot sa batang masakiton, ang panimalay dili mosugot nga among ampoan kini; mao kadto ang tawhanong panghunahuna. Bisan pa niini, didto sa dalan, kining babaye miingon, usa ka babayeng tigulang nga hapit na magkawaloag-usa ang panuigon, utokan, babayeng maalam, maayo kaayo, apan miingon siya, “Sa pagtoo ko ang angayng mahitabo (Nakita mo? ‘ sa pagtoo ko’), nga ang tanang kasimbahanan kinahanglan managkahiusa ug mahimong usa ra.” Mao kanay hustong panghunahuna sa yawa. Apan gusto Dios nga ang Iyang iglesia magpalain gikan sa mga butang sa kalibutan. Dili Siya moangay ni makig-uyonay kini diha sa mga politika sa simbahan. Nakita mo? Ug unsa kaha kung ang Dios magpadala ug Mesiyas dinhi sa kalibutan? Ug kana. . . kadtong babayhana igo lamang maghunahuna sa mga hunahuna sa tibuok kalibutan. Unsa na man ang Panagkatipon sa Iglesia apan mao ra nga hunahuna? Unsa na man ang Concillo sa mga Kasimbahanan sa kalibutan nga managsama ra ang katuyoan aron tumanon kanang maong panghunahuna? Mao ba? Tan-awa, karon ang babaye, kadtong maong babaye igo lamang magpadayag sa mga hunahuna sa kalibutan.

Apan ania ang mga hunahuna sa Dios dinhi sa Biblia. Wala kitay katungod sa pagdawat ug lahi kay sa Niana. Mao kana ang mga hunahuna sa Dios nga gipadayag kanato. Atong nakita nga ang kalibutan nagakagusbat na,

lain nga sama niana, bisan kung miingon Siya nga Iyang gibuhat kini sa usa ka higayon kang Moises, apan sa gihapon gitinguha nila kini. Apan Iyang gipadalhan silag usa ka Manluluwas ug wala sila magkinahanglan niini. Nagtoo sila nga—maluwas sila. Nakita mo? Ug sama niana ang mga kasimbahanan karon. Imong makita ning panahon sa Krismas ang tanang mga nagagilakgilak sa Pasko ug ang mga suga ni Santa claus, ang batasan sa pagano ug uban pa nga natapok sa Katoliko ug sa Protestanteng kasimbahanan ug hilabihan ang pagkadumot niini. . . Ug gipadalhan sila sa Dios ug usa ka manluluwas. Unsa? Balik sa Pulong, ang Espiritu Santo, ang Mesiyas sa Dios ug ang Iyang Dinihog, aron pagdihog sa Iyang iglesia ug ipadala kini pagbalik sa Pulong. Nagtoo ba kmo nga nagkinahanglan sila niini? Wala, sir, wala sila magkinahanglan niini. Ilang isalikway siya sama sa ginabuhat nila kanunay.

60 Nagpadala Siyag usa ka Manluluwas, apan unsa may Iyang katuyoan sa pagpadala sa Manluluwas? Maghulog akog gamay dinhi aron makatabang kaninyo. Tungod kay adunay mga katawhan nga ginahin nang daan nga maoy modawat niini. Mao man usab sa unang higayon sa iyang pag-anhi; anaa sa gihapon kung moanhi Siya sa ikaduhang higayon. Bisan kung unsa pay hunahunaon sa kalibutanong simbahan bahin niini, ang uban. . . Dili kini Niya ipadala nga walay kapuslanan. Adunay uban nga modawat niini. Adunay uban nga makasabot niini; kana lang; apan dili ang politikanhong kalibutan o ang politikanhong simbahan, o bisan kung unsa man kini. Apan kung motuaw ka ug padalhan ka sa Dios niini, adunay uban—nga modawat niini. Mao kana.

61 Nagpadala Siya ug usa ka Manluluwas, dili aron yatakan ang mga nasud. Sumala sa atong paghunahunakaron, nagkinahanglan tag usa ka tawo nga mobarug, maoy gusto sa America ang usa ka tawo nga maoy mopukan sa Russia si kinsa wala makabaton niini. Ang Russia nagkinahanglan ug usa ka tawo nga maoy mopukan sa uban pa sa kalibutan ug dad-on sila sa bulan. Apan gipadad-an kita sa Dios ug kalinaw.” Tinuod gayud, ug nagtoo sila nga makaangkon sila niini kung ang U.N. Magkahiusa na. Tan-awa, kay ang U.N. halayo ra kaayo niini sumala sa. . .

Ang kalinaw nga naangkon sa kalibutan karon sama sa usa ka goma nga balon nga nagalutawlutaw sa kahanginan: bisan ang mahinayng hangin makadala niini sa bisan hain ang iyang gusto. Tinuod kaayo. Ang gamayng kausaban sa politika makapatipas niini gikan sa usang kilid ngadto sa lain. Dili ka gani makaampo didto sa U.N. tungod kay tinglig makasakit kini sa pagbati sa ngalan sa ubang tawo, nga dili gani motoo sa Dios. Oh, mao kanay pagpalig-on dili ba, magapabuto sa tanan? Ug ang lain pang butang, ang balon mobuto usab sa bisan unsang butang. Amen. Ug kining gitawag sa kalibutan nga kalinaw, pinaagi sa U.N. ug uban pa, mobuto gayud. Husto. Walay

gipangita kanang maong sistema aron pagluwas kanato. Balik sa Pulong. Kay mao kanay giingon sa Mesiyas.

Dinhi niini, maoy atong gipangita ka—kanang politika. Misulay ta alang sa nasudnong kalibutan; naningkamot kita sa pagluwas niini pinaagi sa mga politika. Gusto sa simbahan nga luwason ang atong kalibutan (iglesia sa kalibutan) pinaagig politika. Kining yugtoa maoy nakaigo sa takna ug takna sa kalibutan sukad pa sa panahon ni Moises: mao rang mga butanga, ang politika naninguha sa pagmando. Ug dunot kini. Walay laing paagi niini nga mahimo sa tawo; walay bisan unsang maayo diha sa tawo sukad pa sa sinugdan. Maoy hinungdan nga mamatay siya.

53 Ug kung atong-kung atong-kung makita ta kining kalibutana diha sa kahimtang niini, nga daw nagakagusbat ang matag panahon, kung anaa na nianang kahimtanga ang kalibutan, ang katawhan moampo. Oh, hangtud gani ang Presidente motawag ug (Unsa man kini?) napulo ka gutlo o usa ka oras o ingon niana alang sa pag-ampo. Walay ikadulot niana nga maayo. Ang atong gikinahanglan dili ang usa ka pag-ampo, kondili ang paghinulsol, ang pagtalikud, ang pagpahilayo, ang pagbiya. Balik sa Dios. Palabihon ko nga ang akong kalipay matukod sa ibabaw sa Pulong sa Dios, ug sa bautismo sa Espiritu Santo, sa Presensya ni Cristo, kay sa tanang kasigurohan nga ihatag sa politika o sa kasimbahanan. Tinuod gayud, tungod kay nasayud ako nga molungtad kana.

54 wala man gani kita ing usa ka nasud, hayahay na unta kita kon aduna pa kitay nasud sa Dios, ang Ginghamarian sa Dios. Kanunay gayud ang Dios motubag ug magpadala kanilag hinabang, apan dili sila modawat niini. Kana, ang tubag sa Dios kung ang nasud moabot nianang matanga sa kahimtang, sa tanang panahon. Kung ang kalibutan, diay, modangat niining kahimtanga, nga magusbat, ang Dios kanunay gayud motubag sa ilang mga pag-ampo, mopadala kanila ug usa ka profeta o ingon niana, usa ka gamhanang profeta aron ipalanog kini. Apan dili sila ammati kaniya. Unsa may ilang pagabuhaton? Ilubong siya. Si Jesus miingon, “Kinsa ba kaninyo, sa inyong mga amahan ang wala maglubong sa mga profeta, ug unya gipaputi, ug gihimo silang maputi karon, ug nagbuhat sa ialng mga lubnganan? Ug kamo mao ang nagbutang kanila didto.” Mao naka. “Kinsa man kaninyo?”

Nagpakitabang sila. Gipadala kini sa Dios kanila, ug ilang gisalikway kini. Nan unsa pa man, mabasol ba ang Dios o ang katawhan maoy basahon? Ang katawhan maoy mabasol. Mao gayud.

55 Sa pagkatawo ni Jesus, kadtong kalibutana, sumala sa akong giingon, nagusbat. Tungod kay gidumala kadto pinaagi sa politika, ug ang politika niadtong mga adlawo dunot na. ang nasudnong simbahan dunot na. ang mga

Romanhon ug ang mga Gresyanhon ug ang mga Romanhon nga nakaangkon unta sa labing maayong bahin sa kalibutan, ug nag-inawayay sila, ang usag-usa, busa nagapangita si—silag mga dinihogan nga mesiyas nga moabot. Ug ang mga Judio, nangandoy sila nga may moabot nga Mesiyas. Ug ang mga Romanhon nagpaabot sa mga bantugang mga politiko nga maoy mobarug sa Roma, nga mogahum sa Gresya ug sultihan sila kung unsaon pagbuhat niini, ug ang Romanhon maoy magmando sa kalibutan. Ang Gresya nangandoy ug usa ka bantugan nga politiko nga mobarug, usa ka dinihogan nga politiko, usa ka mesiyas, nga moingon, “A—atong ilugon ang mga Romanhon ug mga Judio, ug uban pa kanila.” Tan-awa, mao kanay ilang gipangita. Kong dili pa mao kana ang hulagway karon, ambot lang kung unsa kini. Tinuod.

56 Ang politika nagapangita ug usa ka dinihogang mesiyas. Ug ang mga Judio nagapaabot ug usa ka Mesiyas, ug nangandoy silag lain nga moabot nga dili sama sa ilang naangkon; maoy ilang gusto ang usa ka heneral nga moabot ug moyatak sa mga Romanhon ug mga Gresyanhon gika sa kalibutan alang kanila. Mao kanang matanga sa mesiyas ang ilang gikinahanglan. Nag-ampo sila alang nianang matanga sa mesiyas. Ang mga Romanhon miingon, “Padalhi kamig usa. Atong pilion kanang tawong dinihogan, ang usa ka tawo nga makasabot, kinsang kahanas anaa sa politika. Kay siya makamao sa pamaagi aron ilogon ang Gresya ug ang uban pa sa kalibutan.” Ang uban pa sa kalibutan nagapaninggit, “Padalhi kamig usa nga—kanang dinhogan sa kahait sa salabotan kanang masayud kung unsaon pag-ilog sa uban pa sa kalibutan.”

Karon, kon dili man mao kana ang hulagway sa kalibutan karon, ambot kung unsa kini . ug ang iglesia, nagatiyabaw, “Padalhi kamig heneral sa pag-anhi, ug mopahimutang sa matag usa kanamo diha sa hinagiban, ug makamaong mogamit sa espada, ug motudlo kanamo sa pamaagi, ug moyatak sa Roma, sa Gresya, ug uban pa kanila gikan sa yuta.” Mao kanay gusto nilang pagabuhaton: ang pagmando. Mao kana a—ang gahum.

57 Mao rang kahimtanga karon ang makita nato sa mga kasimbahanan. Kamong mga Methodist, nagpaabot kamog usa ka mesiyas. Unsang matanga sa pagkamesiyas? Dili ang Usa nga gipadala sa Dios kaninyo. Kamong mga Baptist, nagpaabot kamog usa ka mesiyas. Kamong mga Assemblies of God, nagpaabot kamog usa. Kamong mga Oneness, nagpaabot kamog usa. Mao kana. Apan unsa may inyong gipangita? Managsama ra sa gipangita sa politikanhong kalibutan, ang usa ka bantugang maalam sa matematika, ang usa ka bantugang tinun-an nga may D.D, Ph.D, nga moanha sa inyong simbahan, kanang mopukan sa ubang mga denominasyon ug moipon kaninyo ang tanan, mga tawong maayo sa pagpamihag nga makahimong modumala sa tanan.

Nangandoy silag usa ka mesiyas dinhi ning panahon sa Krismas. Uuhuh. Unsa may ilang naangkon? Nagkinahanglan si—sila niini. Buot sila nga maoy manag-iyas. Ang kalibutan karon gusto nga maoy manag-iyas. Ang simbahan gusto nga maoy manag-iyas; ang matag denominasyon maoy. . . Apan tan-awa kung unsay gihatag sa Dios kanila. Maoy ilang gusto ang maalamong militar. Maoy ilang ang utokan nga siyensiya, apan gihatagan sila sa Dios ug usa ka Cordero, usa ka Bata. Unsang ka dakung kalainan. Nagtoo ka ba nga ilang dawaton kanang naghilak nga Bata? Apan mao kana ang ilang gikinahanglan. Ang Dios mohatag kaninyo sumala sa inyong panginahanglan. Tinuod gayud. Ilang. . . Siya may. . . Nakaangkon silag usa ka Bata samtang maoy ilang gikinahanglan ang usa ka heneral; apan nakaangkon silag usa ka Bata, malomo, mapainubsanon. Nasayud ang Dios sa ilang gikinahanglan.

58 Dili gayud moanhi ingon nga usa ka nasudnon o usa ka politiko sa simbahan. Ug kon ang Mesiyas moabot karon, dili Siya usa ka nasudnon o politiko sa simbahan. Ug kon pangayoon ta ang tawong ingon niana, padalhan ta sa Dios ug kagawasan, apan kinahanglan nga dawaton ta kini sa paagi sa Iyang pagpadala niini. Wala nila kini mabuhay; dili sila magkinahanglan sa kahimtang niini. Ang iglesia nagatuaw karon, “O langitnong Amahan, palihog ipadala si Jesus kanamo? Mahimo ba?” ug sa dihang misugod paglihok ang Espiritu Santo, “Oh, kana. . . Dili kami. . . Kana. . .” Nakita mo? Hinuon, kamo moingon, “Oh,oh, dili kami gusto nga kining tawhana maoy magmando kanamo. Oh, dili ako gustong mamati niana. Dili. Ang akong. . . Dili ako makadawat niana; ang akong denominasyon dili motoo niana.” Nan wala ka diay magkinahanglan ug Mesiyas; wala ka magkinahanglan sa dihog.

Kong magapadala ang Dios ug Mesiyas, mohaum gayud Siya sa Pulong ug Pulong sa Biblia, mohaum gayud kung unsa Siya sa sinugdan. Ang singgit sa kalibutan, nga kung makakita silag mga politiko ug uban pa nga magsakit sa Kinabuhay sa iglesia, ug motuaw kami, ug gipadala kini sa Dios kanamo, kung mobalibad kami niini. Mao kana. Wala kami magkinahanglan niini wala, kon dili kini mohaum sa a—among mga pagtoo sa denominasyon, nan dili kami makadawat niini.” Nakita mo? Oh, wala ba ninyo makita kung unsa ang matuod nga Pasko. . . Wala magkinahanglan niini ang katawhan. Wala nila kinahanglana ang pamaagi sa Dios sa pagpadala niini. Maoy ilang gipangita ang lain, apan wala nila kinahanglana kini.

59 Dihadiha, gipadala sila sa Dios niadtong adlaw nga nagatuaw sila, dili kung usa ka utokan nga sundalo, dili kung usa ka bantugang heneral ang miabot nga nagdalag hinagiban, ug uban sa katingalahang espada o bangkaw aron iyang mapaampo ug mapadagan ang Roma ug ang Gresya ug uban pa kanila ngadto sa dagat ug lumsan sila pag-usab. Wala Siya mopadala kanilag